NAVAL AIR WARFARE CENTER WEAPONS DIVISION

Point Mugu, CA 93042-5001

NAWCWPNS TP 8065

DECEMBER 1994



Tidal and Lunar Data for Point Mugu, San Nicolas Island, and the Barking Sands Area During 1995

by
Charles Fisk
and
Bernard Cohenour
Geophysics Analysis Section





Approved for public release; distribution is unlimited

19950117 048

PER GERMAN PERMANANAN PAR

NAVAL AIR WARFARE CENTER WEAPONS DIVISION

FOREWORD

This publication combines a single source for all tidal and lunar data for operational locations of the Naval Air Warfare Center for use in Calendar Year 1995.

Mr. R. Helvey, Head, Geophysics Analysis Section; Mr. C. Fisk and Mr. B. Cohenour, Task Engineers; Mr. J. S. Rosenthal, Head, Geophysics Branch; Mr. W. Leslie, Associate Range Division Operations Officer; CAPT M. D. Barrett, Deputy Pacific Ranges and Facilities Department Director; and W. L. Bruton, Head, Test Operations Division, have approved this report for publication. OPSEC review by Mr. M. Flores.

Approved by
W. L. Bruton, *Head*Test Operations Division
31 December 1994

Under authority of D. B. McKINNEY RAdm., U.S. Navy Commander

Released for publication by G. M. Wrout, *Head Test and Evaluation Group*

NAWCWPNS Technical Publication 8065

Published by	Scientific and Technical Documentation
First printing	

REPORT	DOCUMENTATION P	AGE	Form Approved OMB No. 0704-0188
Public reporting for this collection of informa gathering and maintaining the data needed, a collection of information, including suggestion Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 223	tion is estimated to average 1 hour per re nd completing and reviewing the collection of s for reducing this burden, to Washington He 202-4302, and to the Office of Management a	sponse, including the time for revik information. Send comments regal adquarters Services, Directorate for nd Budget, Paperwork Reduction Pr	wing instructions, searching existing data sources, rding this burden estimate or any other aspect of this information Operations and Reports, 1215 Jefferson oject (0704-0188), Washington, DC 20503
1. AGENCY USE ONLY (Leave blank)		3. REPORT TYPE AND	
the Barking Sands Area	or Point Mugu, San Nico During 1995	olas Island, and	5. FUNDING NUMBERS
6. AUTHOR(S) Charles J. Fisk and Ber	nard C. Cohenour		
7. PERFORMING ORGANIZATION NA Naval Air Warfare Cen Geophysics Branch, Co Point Mugu, CA 93042	ter Weapons Division de 521400E		8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER NAWCWPNS TP 8065
9. SPONSORING / MONITORING AGI	ENCY NAME(S) AND ADDRESS(ES)	·	10. SPONSORING/MONITORING AGENCY REPORT NUMBER
11. SUPPLEMENTARY NOTES			
12a. DISTRIBUTION / AVAILABILITY : Approved for public rel	STATEMENT ease; distribution is unli		12b. DISTRIBUTION CODE
•		re: (1) Tidal data; (2) times of moonrise
14. SUBJECT TERMS Barking Sands, Hawaii Point Mugu, CA	San Nicolas Tide Tables	Island, CA	15. NUMBER OF PAGES 36 16. PRICE CODE
17. SECURITY CLASSIFICATION OF REPORT UNCLASSIFIED	18. SECURITY CLASSIFICATION OF THIS PAGE UNCLASSIFIED	19. SECURITY CLASSIFICA OF ABSTRACT UNCLASSIFIED	·

CONTENTS

Introduct	ion	3
Data Sou	arce and Time References.	3
Tidal Da	ta	4
Lunar Da	ata	4
Appendi	xes:	
A.	Height of the Tide at Any Time	
В.	Equinoxes, Solstices, and Lunar Phases During 1995.	B-1
C.	Sunrise and Sunset Tables	
Figures:		
A-1.	Tidal Curve for Solution to Problem	A-3
Tables:		
1.	Tidal Ranges for Point Mugu and San Nicolas Island	4
2.	Tidal Ranges for Port Allen	
3.	Moonrise and Moonset, Point Mugu, 1995	
4.	Point Mugu Tides, January 1995	6
5.	Point Mugu Tides, February 1995	
6.	Point Mugu Tides, March 1995	
7.	Point Mugu Tides, April 1995	7
8.	Point Mugu Tides, May 1995	8
9.	Point Mugu Tides, June 1995	8
10.	Point Mugu Tides, July 1995.	9
11.	Point Mugu Tides, August 1995	9
12.	Point Mugu Tides, September 1995.	10
13.	Point Mugu Tides, October 1995	10
14.	Point Mugu Tides, November 1995	11
15.	Point Mugu Tides, December 1995	11
16.	San Nicolas Island Tides, January 1995	12
17.	San Nicolas Island Tides, February 1995	12
18.	San Nicolas Island Tides, March 1995.	
19.	San Nicolas Island Tides, April 1995.	13
20.	San Nicolas Island Tides, May 1995	14
21.	San Nicolas Island Tides, June 1995	14
22.	San Nicolas Island Tides, July 1995	
22	Son Nicolay Island Tiday, August 1005	15

ables:	(Contd.)	
24.		16
25.	San Nicolas Island Tides, October 1995.	16
26.	San Nicolas Island Tides, November 1995.	17
27.	San Nicolas Island Tides, December 1995.	17
28.	The state of the s	
29.	Port Allen Tides, January 1995	19
30.	Port Allen Tides, February 1995	
31.	Port Allen Tides, March 1995	20
32.	Port Allen Tides, April 1995	20
33.	Port Allen Tides, May 1995.	21
34.	Port Allen Tides, June 1995	21
35.	Port Allen Tides, July 1995	22
36.	Port Allen Tides, August 1995	22
37.	Port Allen Tides, September 1995	23
38.	Port Allen Tides, October 1995	23
39.	Port Allen Tides, November 1995	24
40.	Port Allen Tides, December 1995.	
A-l.	Height of the Tide at Any Time.	26
B-1.	Equinoxes, Solstices, and Lunar Phases 1995	30
C-1.	Sunrise and Sunset for Point Mugu (January-June)	33
C-2.	Sunrise and Sunset for Point Mugu (July-December)	34
C-3.	Sunrise and Sunset for Barking Sands (January-June).	
C-4.	Sunrise and Sunset for Barking Sands (July-December)	36

Acces	ion For
NTIS DTIC	CRA&I A
By Distrib	ution/
А	vailability Codes
Dist	Avail and/or Special
A-1	

INTRODUCTION

This publication combines a single source for all tidal and lunar data for operational locations of the Naval Air Warfare Center Weapons Division for use in Calendar Year 1995.

The data presentations are in two main divisions: one for Point Mugu and San Nicolas Island, and the other for the Barking Sands area. Within each division, the times of moonrise and moonset and tidal data are given. Appendixes provide information on lunar phases, sunrise and sunset times and calculation of the tide at any time. This publication is issued annually. Information regarding this data may be obtained from the Geophysics Branch of the Pacific Ranges and Facilities Department.

Special tidal data requests (ranges, heights at any time, and/or graphical depictions of each) for Point Mugu, San Nicolas Island, and Barking Sands, as well as for other locations, can be made by contacting the authors of this report at the Naval Air Warfare Center Weapons Division (805) 989-8383.

DATA SOURCE AND TIME REFERENCES

The data given here have been prepared from information contained in Tide Tables for the West Coast of North and South America including the Hawaiian Islands, 1995, published by the National Ocean Service.

For Point Mugu and San Nicolas Island, all times listed are Pacific Standard Time (PST), add eight hours to obtain Universal Coordinated Time (UCT or Z). When Daylight Savings Time (PDT) is in effect, one hour is to be added to the times given. In 1995, Pacific Daylight Time is scheduled to commence at 0200 PST on Sunday, 2 April, and to end at 0200 PDT on Sunday, 29 October.

For the Barking Sands Area, all times listed are Alaska-Hawaii Standard Time (AHST); add ten hours to obtain UCT. Daylight Savings Time is not observed in Hawaii.

TIDAL DATA

The ranges of tidal heights that may be expected at Point Mugu and San Nicolas Island are shown in Table 1. The range of heights for the primary harbor in the Barking Sands area, Port Allen, is shown in Table 2. The times and height of high and low tides for 1995 at Point Mugu are given in Tables 4 through 15, and at San Nicolas Island in Tables 16 through 27. Similar tide data for Port Allen are given in Tables 29 through 40.

Tidal Ranges	for Point	Mugu and	San Nic	olas Islan	d
	Tidal Ranges	Tidal Ranges for Point	Tidal Ranges for Point Mugu and	Tidal Ranges for Point Mugu and San Nic	Tidal Ranges for Point Mugu and San Nicolas Islan

Po	int Mugu	
Tidal Levels	Height (Ft)	Occurrence
Extreme high water	6.84	0842, Dec 22
Mean tide level (mean sea level)	2.74	·
Extreme low water	-1.67	1542, Jan 01
Tidal Ranges	Height (Ft)	Occurrence(s)
Maximum	8.48	Jan 01, Dec 22
Minimum	1.84	Sep 18
San Nic	colas Island	
San Nic Tidal Levels	colas Island Height (Ft)	Occurrence
		Occurrence 0848, Dec 22
Tidal Levels Extreme high water Mean tide level (mean sea level)	Height (Ft)	
Tidal Levels Extreme high water Mean tide level (mean sea level) Extreme low water	Height (Ft) 6.27	
Tidal Levels Extreme high water	Height (Ft) 6.27 2.51	0848, Dec 22
Tidal Levels Extreme high water Mean tide level (mean sea level) Extreme low water	Height (Ft) 6.27 2.51 -1.53	0848, Dec 22 1548, Jan 01

TABLE 2. Tidal Ranges for Port Allen

Tidal Levels	Height (Ft)
Extreme high water	2.3
Mean higher high water	1.6
Mean high water	1.0
Mean tide level (mean sea level)	0.7
Mean low water	0.5
Mean lower low water	-0.1
Extreme low water	-0.3

These tables list the times and heights of high and low tide for each month of the year and chronologically through each day. The heights are all measured from mean lower low water and are values for a sea unaffected by wind waves or swell. The height and character of the sea surface are influenced by factors other than the predictable positions of the moon and sun, and thus are likely to be higher or lower than computed values indicate.

LUNAR DATA

Times of moonrise and moonset for the Point Mugu-San Nicolas Island area in 1995 are given in Table 3, and for the Barking Sands area in Table 28, preceding the tidal data for the respective stations. Information regarding the phases of the moon in 1995 is found in Appendix B.

TABLE 3. Moonrise and Moonset, Point Mugu, 1995

	ions Dept. y 2-5420	Dec. Rise Set hm hm. 1340 0141 1451 0336 1530 0432 1612 0527	1656 0619 1743 0709 1833 0756 1924 0840 2017 0920	2111 0957 2205 1032 2300 1106 2357 1139 1213	0056 1248 0157 1327 0301 1410 0407 1459 0513 1555	0619 1657 0720 1803 0816 1913 0905 2021 0949 2128	1029 2232 1106 2334 1142 1217 0033 1253 0131 1331 0227	
	Astronomical Applications Dept U.S. Naval Observatory Washington, D.C. 20392-5420	Nov. Rise Set h m h m 1351 0045 1427 0147 1502 0247 1538 0347 1614 0445	1652 0542 1732 0639 1815 0733 1900 0825 1948 0914	2039 0959 2131 1041 2224 1120 2319 1157 1232	0014 1306 0112 1340 0211 1416 0313 1454 0417 1536	0524 1623 0632 1717 0738 1816 0840 1920 0937 2026	1027 2132 1112 2238 1152 2341 1229 1305 0042	
	Astronomic U.S. Naval Washington	Oct. Rise Set h m h m 1256 2341 1346 1431 0045 1512 0149 1550 0252	1627 0354 1703 0456 1739 0556 1816 0655 1855 0752	1936 0848 2020 0942 2107 1032 2156 1120 2247 1204	2340 1245 1323 0035 1400 0131 1435 0228 1510	0328 1546 0430 1623 0534 1703 0639 1748 0746 1837	0852 1932 0954 2031 1052 2134 1144 2238 1231 2342	
	•	Sept. Rise Set h m h m 1207 2248 1308 2344 1406 1500 0044 1549 0148	1634 0254 1715 0400 1753 0505 1830 0608 1906 0710	1943 0810 2020 0908 2100 1005 2142 1059 2227 1151	2314 1240 1326 0004 1409 0057 1450 0151 1528	0247 1604 0345 1639 0444 1715 0545 1751 0647 1829	0751 1910 0855 1955 1000 2045 1102 2140 1201 2239	4:
; 	1995	Aug. h m b m 1002 2150 1104 2229 11207 2311 1311 2359	1517 6052 1615 0152 1709 0256 1758 0403 1841 0511	1921 0618 1959 0723 2035 0826 2110 0926 2146 1025	2224 1121 2304 1216 2347 1309 1400 0033 1447	0121 1532 0213 1614 0306 1654 0402 1731 0459 1807	0557 1841 0656 1916 0756 1952 0858 2030 1000 2111	Add one hour for daylight time, if and when in use
		July Rise Set h m h m 0815 2129 0912 2203 1009 2237 1108 2311	1312 1417 0029 1523 0114 1629 0206 1732 0305	1830 0409 1922 0517 2008 0626 2049 0733 2127 0839	2203 0941 2237 1041 2312 1140 2348 1236 1331	0026 1425 0107 1516 0150 1606 0237 1653 0327 1736	0420 1817 0514 1855 0610 1931 0707 2006 0804 2040	ime, if and
	Point Mugu, California Rise and Set for the Moon for Pacific Standard Time	June Rise Set h m h m 0736 2138 0830 2216 0925 2252 1021 2327	1217 0001 1318 0035 1422 0112 1528 0151 1636 0235	1744 0326 1850 0422 1951 0525 2046 0632 2134 0740	2216 0848 2254 0952 2329 1055 1154 0003 1252	0037 1348 0111 1443 0147 1538 0226 1630 0308 1721	0353 1810 0441 1855 0532 1938 0625 2017 0720 2054	daylight ti
	Po Rise and	May Rise Set h m h m 0628 2039 0712 2128 0759 2215 0849 2258	1036 1132 0016 1230 0052 1329 0127 1431 0202	1535 0239 1642 0318 1751 0401 1901 0449 2008 0543	2110 0643 2207 0747 2256 0853 2339 0959 1103	0018 1204 0054 1304 0128 1401 0201 1458 0234 1554	0309 1648 0347 1742 0426 1835 0509 1925 0556 2012 0645 2057	ne hour for
		Apr. Rise Set hm hm 0633 2006 0710 2101 0749 2154 0831 2245	1005 1057 0019 1150 0101 1246 0141 1344 0219	1445 0255 1547 0331 1651 0408 1758 0446 1906 0528	2015 0613 2122 0703 2225 0759 2323 0859 1002	0014 1106 0059 1209 0140 1310 0217 1410 0251 1509	0325 1606 0358 1703 0433 1759 0509 1854 0547 1947	Add or
	, 20	Nar. Rise Set h m h m 0617 1827 0651 1927 0725 2025 0800 2122 0835 2217	0913 2311 0953 1036 0003 1123 0053 1213 0140	1307 0225 1403 0307 1501 0347 1601 0424 1703 0501	1806 0537 1911 0615 2018 0654 2124 0736 2231 0822	2334 0912 1008 0034 1107 0128 1209 0216 1312	0300 1414 0339 1516 0415 1616 0450 1715 0524 1813 0558 1910	
	W119 07 , N34 07	Feb. Rise Set h m h m 0745 1943 0821 2043 0854 2142 0928 2238 1002 2334	1038 1116 0028 1158 0121 1242 0213 1331 0302	1423 0349 1519 0432 1616 0514 1716 0552 1816 0629	1918 0705 2021 0741 2125 0818 2229 0856 2334 0938	1024 0039 1116 0140 1212 0238 1312 0331 1415	0419 1520 0502 1624 0541 1726	
	Location: W11	Jan. / Rise Set h m h m 0701 1744 0751 1852 0835 1957 0915 2100 0950 2200	1024 2259 1056 2355 1129 1203 0050 1240 0144	1319 0238 1402 0330 1449 0421 1539 0509 1633 0555	1729 0638 1827 0717 1926 0754 2026 0830 2127 0905	2229 0940 2332 1016 1055 0037 1138 0142 1226	0246 1320 0349 1419 0447 1523 0539 1629 0626 1736 0707 1840	
	Ē	98 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	19898	1524 1	14 18 19 20	28828	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

3.58 3.81 4.04 4.25 4.45 4.62 4.74 4.74 4.80

1.95 2.31 2.43 2.33

Ī

Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time 2242 2318 2400 2000 2024 2048 2118 2148 2212 22248 2324 1936 2054 2230 2342 1824 1924 2054 2236 2338 1954 2036 2106 TABLE 5. Point Mugu Tides, February 1995 Fidal range, highs, and lows in feet Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA 34° 06.0' North, 119° 06.0' West Ĭ Time February 1995 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 6.75 壬 0942 1024 1106 11154 0854 11242 11242 0700 0736 0924 1006 1136 1136 0938 0938 Time 0.97 1.04 Ĭ 0348 0436 0524 0618 00142 0354 00548 00100 00100 00100 00128 00100 00100 00100 00138 00330 Date Range Time 0.54 1.02 1.48 1.97 1.88 4.08 4.33 4.51 4.62 0.04 0.66 1.25 1.74 2.08 2.25 2.17 3.51 3.66 3.79 3.91 4.02 4.12 4.30 4.38 4.41 Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time 2030 2054 2130 2154 2224 2224 2330 1812 1854 1954 2106 2230 2342 2024 2054 2136 2206 2200 2242 2324 1824 1906 1954 2048 2154 2356 2354 TABLE 4. Point Mugu Tides, January 1995 74.1.09 1.0 Fidal range, highs, and lows in feet Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA 34° 06.0' North, 119° 06.0' West Ĭ Time January 1995 Ĭ Time ヹ 0224 0312 0354 0454 00454 00154 00154 00154 00154 00254 00264 00264 00264 00264 00264 00366 0048 0048 0048 0048 Date Range Time 8.48 8.06 6.09 6.09 7.24 7.24 7.24 7.29 8.06 6.03 7.73 7.73 7.75 7.75 7.75

TABLE 6. Point Mugu Tides, March 1995

Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA March 1995

TABLE 7. Point Mugu Tides, April 1995

Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA April 1995

34° 06.0' North, 119° 06.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Time Ht Time Ht Time Ht	-0.07 0954 4.09 1548 0.93	0.03 1036 3.72 1612 1.29 2212	0.21 1118 3.33 1642 1.66 2242	0.45 1218 2.98 1706 2.02 2318	1342 2.73 1742 2.35	0616 0.63 1334 2.76 1634	0.66 1748 3.32	1130 0.48 1812 3.65 2342	1212 0.33 1836 4.01	0612 4.25 1242 0.22 1854	0654 4.45 1318 0.18 1918	0736 4.57 1348 0.22 1948	0818 4.58 1424 0.35 2018	0912 4.46 1454 0.57 2054	0954 4.24 1536 0.88 2142	1054	1134 3.61 1634 1.63 2312	0748-0.38	4.60 0906-0.19 1554 3.62 2112	1654	4.19 1112 0.01 1742 4.34 2348	4.19 1154 0.13 1818	0.76 0624 4.20 1242 0.30 1854	0718 4.17 1318 0.51 1930	-0.02 0754 4.09 1348 0.75 1954	-0.25 0842 3.97 1418 1.00 2024	-0.37 0918 3.82 1442 1.25 2048	-0.40 0954 3.64		
	-	Pacific Star	Date Range					05 2.05															22 4.38								30 5.60		
	-				_																										-		
·		Time	ŧ				4.64			25.10 5.10				3.75							5.28 14		2.15	2.29	2.03	1.56		4.62	4.86	5.02	5.10	5.08	
·		avings Time	Time #		2200 4.88					1930 2.10				1918 3.75							2336 5 14								1954 4.86				
06.0' West	lows in feet	for Daylight Savings Time		1530 -0.51 2136	1554 -0.13 2200	1630 0.31 2230	1654 0.79 2300	1724 1.28 2336	1748 1./4 135/ 2.60 4010	1648 2.59 1930	1812 2.88 2154	1842 3.17 2318	1906 3.46	1306 0.02 1918	1336 -0.17 1942	1354 -0.28 2006	1430 -0.29 2030	1454 -0.19 2106	1530 0.03 2136	1554 0.37 2212	1718 1.26 2336	1806 1.74	1442 2.98 1918	1624 3.16 2106	1730 3.54 2242	1818 3.94 2354	1854 4.31	1318 -0.38 1930	1354 -0.26 1954	1424 -0.04 2030	1454 0.24 2054	1518 0.57 2124	
0	and	-	工 Time	0854 5.51 1530 -0.51 2136	0930 5.13 1554 -0.13 2200	1006 4.66 1630 0.31 2230	1048 4.12 1654 0.79 2300	1130 3.56 1724 1.28 2336	1230 3.02 1/48 1./4 0748 1 20 1351 2 60 1949	0930 1.19 1648 2.59 1930	1054 0.93 1812 2.88 2154	1154 0.60 1842 3.17 2318	1236 0.28 1906 3.46	0554 4.57 1306 0.02 1918	0636 4.84 1336 -0.17 1942	0712 5.05 1354 -0.28 2006	0754 5.15 1430 -0.29 2030	0836 5.13 1454 -0.19 2106	0918 4.95 1530 0.03 2136	1048 4 17 1626 0 70 0240	1148 3.66 1718 1.26 2336	1254 3.19 1806 1.74	0806 0.17 1442 2.98 1918	0936 0.11 1624 3.16 2106	1054 -0.09 1730 3.54 2242	1154 -0.29 1818 3.94 2354	1242 -0.39 1854 4.31	0642 4.98 1318 -0.38 1930	0724 4.99 1354 -0.26 1954	4.89 1424 -0.04 2030	4.70 1454 0.24 2054	4.42 1518 0.57 2124	
34° 06.0' North, 119° 06.0' West		Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Ht Time Ht Time	0254 0.49 0854 5.51 1530 -0.51 2136	0336 0.40 0930 5.13 1554 -0.13 2200	0418 0.43 1006 4.66 1630 0.31 2230	0454 0.57 1048 4.12 1654 0.79 2300	3.56 1724 1.28 2336	0024 4 21 0748 1 20 1354 2 60 1010	0118 3.99 0930 1.19 1648 2.59 1930	0242 3.90 1054 0.93 1812 2.88 2154	0412 4.01 1154 0.60 1842 3.17 2318	0512 4.27 1236 0.28 1906 3.46	0012 2.02 0554 4.57 1306 0.02 1918	0048 1.61 0636 4.84 1336 -0.17 1942	0124 1.18 0712 5.05 1354 -0.28 2006	0154 0.76 0754 5.15 1430 -0.29 2030	0239 0.37 0836 5.13 1454 -0.19 2106	0318 0.07 0918 4.95 1530 0.03 2136 0354-0 12 0064 4 62 4554 0.03 2550	0448-0-18 0954 4:05 1554 0.5/ 2212 0448-0-18 1048 4-17 1656 0-70 0540	0542 -0.10 1148 3.66 1718 1.26 2336	0648 0.06 1254 3.19 1806 1.74	0030 4.90 0806 0.17 1442 2.98 1918	0142 4.67 0936 0.11 1624 3.16 2106	0312 4.59 1054 -0.09 1730 3.54 2242	0436 4.69 1154 -0.29 1818 3.94 2354	0542 4.86 1242 -0.39 1854 4.31	0048 1.06 0642 4.98 1318 -0.38 1930	0130 0.61 0724 4.99 1354 -0.26 1954	0212 0.27 0806 4.89 1424 -0.04 2030	0248 0.04 0848 4.70 1454 0.24 2054	0324 - 0.07 0924 4.42 1518 0.57 2124	

TABLE 8. Point Mugu Tides, May 1995

TABLE 9. Point Mugu Tides, June 1995

Augu Lagoon (Ocean Piers), CA 34° 06.0° North, 119° 06.0° West Tidal range, highs, and lows in feet Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht 01 5.16 0518 -0.29 1154 3.39 1630 2.37 2224 4.8 02 4.62 0524 0.38 1430 3.47 1818 2.53 2308 4.5 03 3.28 0054 3.73 0812 0.63 1518 2.53 2308 4.5 04 3.26 0724 0.38 1430 3.64 1942 2.60 05 3.28 0054 3.73 0812 0.63 1518 3.92 2118 2.3 07 3.48 0054 3.73 0812 0.63 1518 3.92 2118 2.3 08 5.41 0030 0.32 0624 3.42 1142 1.31 1806 5.7 10 6.58 0118 -0.40 0724 3.63 1318 1.42 1.31 1806 5.7 11 7.5 0206 -1.01 0812 3.8 130 1.42 1.31 1806 5.7 12 8.12 0248 -1.44 0900 3.98 1406 1.46 2012 6.6 13 8.29 0336 -1.66 0954 4.09 1454 1.52 2100 6.6 14 8.00 0424 -1.65 1048 4.15 1408 1.90 2.46 2.90 1.9 15 6.26 0554 -1.03 1236 4.25 1748 1.90 1.99 16 6.26 0554 -1.03 1236 4.25 1748 1.90 1.99 17 4.86 0648 0.53 1330 4.34 1906 1.99 18 4.49 0042 4.52 0742 0.03 143 2.00 1818 5.3 24 4.7 0018 0.74 0606 3.15 1118 2.06 190 191 25 5.83 0218 -0.23 0842 3.46 1318 2.06 190 191 26 6.06 0254 0.39 0912 3.55 1364 2.12 2.01 184 5.2 27 6.10 0324 -0.51 1018 3.63 137 118 2.72 2.10 6.5 28 6.10 0354 -0.51 1018 3.63 153 153 153 153 153 153 153 153 153 15

TABLE 10. Point Mugu Tides, July 1995

Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA July 1995

TABLE 11. Point Mugu Tides, August 1995

Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA August 1995

34° 06.0' North, 119° 06.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	dard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Time Ht Time Ht Time Ht	0.80 1218 4.61 1842	3.81 0630 1.24 1306 4.73 1954	3.27 0712 1.68 1412 4.89 2136	0824 2.05 1518 5.15 2254	3.13 0948 2.25 1630 5.52	0.17 0624 3.47 1106 2.19 1730	0.39 0712 3.86 1212 1.96 1824	0.80 0754 4.22 1306 1.65 1912	1.02 0830 4.55 1354 1.35 1954	1442 1.13 2042	0.84 0942 4.98 1530 1.01 2124	0.48 1018 5.07 1618	0.00 1106 5.06 1706 1.14 2254	1754 1.33 2348	1.17 1230 4.83 1906 1.53	3.58 0642 1.74 1318 4.67 2036	3.10 0730 2.24 1424 4.57 2212	3.01 0848 2.60 1536	3.23 1018 2.71 1636 4.75	0.78 0648 3.49 1130 2.60 1730	0718 3.72 1218	0.24 0742 3.93 1254 2.15 1848	0.07 0806 4.14 1330 1.89 1930	-0.02 0836 4.35 1354 1.64 1954	4.56 1436 1.42 2036	0.04 0924 4.74 1512 1.24 2112	0.22 0954 4.90 1548 1.12 2148	0.50 1024 5.02 1630 07 2224	0.86 1048 5.09 1724 1.09 230R	5.10 1824 1.15	368 0554 175 1054
		Pacific Standard Time	Date Range Time		02 3.49																													
		vings Time	lime H		2324 4.35			2206 1.63					1918 6.70		2048 6.73		2230 5.86					2254 1.35				1836 5.46								
16.0' West	lows in feet	or Daylight Savings Time	Time Ht Time Ht	2.31 2242		2.32	4.33 2036	4.63 2206	5.03 2318	.48	.83 1742	.79 1836	.68 1918	.55 2006		.42 2136	1.47 2230	1.58 2318	1.71	1.70 1954	1.71 2124	1.77 2254	1.89 2354	90.9	2.35 1754	2.31 1836	2.22 1912	2.10 1948	1.99 2018	1.90 2048	1.84 2124	1.81 2154	1.81 2230	1 83 2312
•	e, highs, and lows in feet	\dd one hour for Daylight Savings Time	H Time	1154 3.85 1654 2.31 2242	1236 3.95 1754 2.35 2324	1318 4.10 1906 2.32	0712 0.83 1412 4.33 2036	0754 1.20 1506 4.63 2206	0854 1.52 1554 5.03 2318	1006 1.74 1654 5.48	0624 3.28 1112 1.83 1742	0724 3.59 1212 1.79 1836	3.90 1306 1.68 1918	0848 4.16 1354 1.55 2006	0936 4.38 1448 1.45 2048	1018 4.54 1542 1.42 2136	1106 4.64 1636 1.47 2230	1154 4.69 1370 1.58 2318	1242 4.70 1836 1.71	0654 0.54 1330 4.70 1954	0736 1.15 1430 4.71 2124	0830 1.68 1530 4.77 2254	0936 2.07 1618 4.89 2354	1042 2.29 1712 5.06	0706 3.29 1142 2.35 1754	0748 3.48 1230 2.31 1836	0824 3.64 1306 2.22 1912	0848 3.79 1342 2.10 1948	0918 3.93 1418 1.99 2018	0942 4.07 1448 1.90 2048	1012 4.19 1524 1.84 2124	1042 4.30 1606 1.81 2154	4.40 1648 1.81 2230	450 1736 183 2312
34° 06.0' North, 119° 06.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Ht Time Ht Time	0524 - 0 13 1154 3.85 1654 2.31 2242	0,14 1236 3.95 1754 2.35 2324	0636 0.46 1318 4.10 1906 2.32	0018 3.84 0712 0.83 1412 4.33 2036	0142 3.34 0754 1.20 1506 4.63 2206	0324 3.03 0854 1.52 1554 5.03 2318	0506 3.04 1006 1.74 1654 5.48	0018 0.23 0624 3.28 1112 1.83 1742	0106-0.45 0724 3.59 1212 1.79 1836	0154 - 1.00 0812 3.90 1306 1.68 1918	0236 - 1.36 0848 4.16 1354 1.55 2006	0318-1.49 0936 4.38 1448 1.45 2048	0406 - 1.40 1018 4.54 1542 1.42 2136	0448-1.11 1106 4.64 1636 1.47 2230	0524-0.65 1154 4.69 1370 1.58 2318	0606 - 0.07 1242 4.70 1836 1.71	0012 4.42 0654 0.54 1330 4.70 1954	0124 3.70 0736 1.15 1430 4.71 2124	0254 3.16 0830 1.68 1530 4.77 2254	0442 2.97 0936 2.07 1618 4.89 2354	0606 3.08 1042 2.29 1712 5.06	0048 0.55 0706 3.29 1142 2.35 1754	0130 0.22 0748 3.48 1230 2.31 1836	0154 - 0.03 0824 3.64 1306 2.22 1912	0230 -0.20 0848 3.79 1342 2.10 1948	0254-0.31 0918 3.93 1418 1.99 2018	0324 -0.34 0942 4.07 1448 1.90 2048	0354 - 0.29 1012 4.19 1524 1.84 2124	0418-0.15 1042 4.30 1606 1.81 2154	0448 0.09 1106 4.40 1648 1.81 2230	0518 0 41 1136 4 50 1736 1 83 2312

TABLE 12. Point Mugu Tides, September 1995

September 1995 Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA

TABLE 13. Point Mugu Tides, October 1995

October 1995 Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA

| | | | | | | |

 |

 | | | _ | | | | | |
 | | _ | | | _ | | _ |
 | _ | | | _ | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--
--
--

--
--
---|--
--|--|---|--|---|---|---|--
--|--|--|--|---|---|----------------------------
---|--|---|--|---------------------|--------------------|
| | | | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | _ | _ | _ | _
 | _ | | | | |
| | <u>ij</u> | Ī | 0.34 | 0.16 | F 27 | 5.67 | 5.25

 | 5.07

 | 4.80 | 4.47 | 4.10 | 3.74 | 000 | 1.07 | 1 | 1.04 | 0.92
 | 0.83 | 72 7 | 1.7
7.7
7.7 | 4.68 | 4 61 | 4.44 | 4.20 | 3.94
 | ! | 0.13 | 0.08 | 0.22 | 0.33 |
| | /ings T | Time | 2212 | 2318 | 1812 | 1854 | 1948

 | 2030

 | 2106 | 2142 | 2224 | 2312 | 9/8 | 1954 | 2118 | |
 | | | | | | | |
 | | 1912 - | 2024 | 2136 | 2236 |
| et | jht Sav | = | .92 | 26. | . 4 | | 50

 |

 | | | | | | 44 | <u> 6</u> | |
 | | ر
د
د | - ה
ה | | | | |
 | | | | | |
| rs in fe | Dayliç | | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | 148 -0 | 30 -0. | |
 | | | | | |
| nd lov | our for | F | _ | _ | | _ | -

 | _

 | _ | • | • | | _ • | _ | _ | _ | _
 | - 1 | | _ | _ | _ | _ | _ | _
 | | _ | _ | - | _ |
| ighs, a | one h | 主 | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | 006 2.2 |
| ınge, h | - Add | Ë | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | • |
| idal ra | J Time | ₽
<u>‡</u> | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | 4 |
| _ | andar | ge Tin | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | 045 |
| | cific St | e Ran | 4.5 | 4.8 |
 | 5.28 | 5.26

 | 5.41

 | 5.66 | 5.66 | 5.43 | 5.05 | 3.90 | 3.37 | 3.01 | 2.93 | 3.10
 | 3.36 | 4.07 | 4.57 | 5.44 | 6.16 | 6.65 | 6.85 | 6.71
 | 6.28 | 5.65 | 4.97 | 4.44 | 4.14 |
| | D
g | Dat | 2 | 88 | | S | 90

 | 07

 | 08 | 60 | 2 | - ; | <u>λ</u> & | 4 | 15 | 16 | 17
 | <u></u> | 20 | 2 | 22 | 23 | 24 | 52 | 56
 | 27 | 28 | 53 | 30 | 31 |
| | | | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
| | | | | | | _ |

 |

 | | | _ | _ | | | | |
 | - | | | | | | | _
 | _ | | | | |
| | | | ဖွ | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | က | 4 | · 0

 | 7

 | 6 0 | က၊ | _ | ო | 0 | 4 | 80 | _ | ဖ
 | _ | | · 60 | ဖ | m | 0 | m | ıo i
 | O) | | 0 | . | |
| | s Time | Ŧ | | | | |

 |

 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
| | aving | Ţ | 211 | 224 | 234 | 18 | 190

 | 195

 | 203 | 211 | 215 | 523 | 3 | 193 | 211 | 223 | 233
 | 174 | 182 | 190 | 194 | <u> </u> | 205 | 214 | 222
 | 231 | | 193 | 205 | |
| n feet | ylight S | Ħ | | | | |

 |

 | | | | | | - | - | 4 | 4.
 | 4 C | ٠ | _ | - | 0 | 0.49 | 0.29 | 0.21
 | 0.25 | 0.37 | 5.35 | 5.07 | |
| lows | for Day | Time | 324 | 454 | 612
724 | 218 | 306

 | 354

 | 436 | 518 | 554 | 242 | 22 | 90 | 90 | 430 | 554
 | 154
154 | 242 | 312 | 348 | 4 24 | 454 | 536 | 624
 | 712 | 812 | 148 | 300 | |
| ~ | | • | *** | - ' | - | - | -

 |

 | - | ₩; | - | = ; | - 8 | 5 | 7 | • | -
 | _ + | · - | ÷ | | ~ | * | - | -
 | - | • | _ | - | |
| s, and | • hour | ·
± | · | | | Ť | •

 | •

 | • | • | | V V | • | • | _ | • |
 | | _ | _ | _ | _ | | _ | _
 | , | • | 2.18 | 2.58 | |
| e, highs, and | dd one hour | Ŧ | 2.20 | 2.53 | 2.55 | 4.30 | 4.68

 | 5.01

 | 5.26 | 5.41 | 5.44 | 5.37 | 4.96 | 2.22 | 2.65 | 2.96 | 78.7
 | 3.97 | 4.24 | 4.52 | 4.81 | 5.09 | 5.34 | 5.54 | 5.65
 | 3 5.66 | 1 5.54 1 | <u> </u> | | |
| ıl range, highs, anc | me - Add one hour | | 0642 2.20 | 0812 2.53 | 1112 2.55 | 0654 4.30 | 0730 4.68

 | 0806 5.01

 | 0830 5.26 | 0906 5.41 | 0936 5.44 | 1012 5.37 | 1124 4.96 | 0542 2.22 | 0624 2.65 | 0754 2.96 | 0954 2.97
 | 0642 3 97 | 0700 4.24 | 0724 4.52 1 | 0748 4.81 | 0818 5.09 1 | 0842 5.34 | 0912 5.54 | 0942 5.65 1
 | 1018 5.66 | 1054 5.54 1 | 0530 | 0636 | |
| Tidal range, highs, and | lard Time - Add one hour | Time Ht Time Ht | 3.24 0642 2.20 | 3.17 0812 2.53 | 3.48 0954 2.55
3.88 1112 2.56 | 0.23 0654 4.30 | 0.45 0730 4.68

 | 0.49 0806 5.01

 | 0.37 0830 5.26 | 0.10 0906 5.41 | 0.28 0936 5.44 | 0./3 1012 5.37 | 1.74 1124 4.96 | 3.47 0542 2.22 | 3.12 0624 2.65 | 3.15 0754 2.96 | 3.42 0954 2.97
 | 0.72 0642 3.97 | 0.53 0700 4.24 | 0.40 0724 4.52 1 | 0.35 0748 4.81 1 | 0.37 0818 5.09 1 | 0.47 0842 5.34 | 0.67 0912 5.54 1 | 0.95 0942 5.65 1
 | 1.33 1018 5.66 1 | 1.75 1054 5.54 1 | 3.51 0530 | 3.40 0636 | |
| Tidal range, highs, and | : Standard Time - Add one hour | Time Ht Time Ht | 0142 3.24 0642 2.20 | 0342 3.17 0812 2.53 | 0518 3.48 0954 2.55
0618 3.88 1112 2.26 | 0036 -0.23 0654 4.30 | 0118-0.45 0730 4.68

 | 0154-0.49 0806 5.01

 | 0230 -0.37 0830 5.26 | 0306 -0.10 0906 5.41 | 0336 -0.28 0936 5.44 | 0406 0.73 1012 5.37 | 0512 1.74 1124 4.96 | 0030 3.47 0542 2.22 | 0206 3.12 0624 2.65 | 0424 3.15 0754 2.96 | 0542 3.42 0954 2.97
 | 0012 0.72 0642 3.97 | 0048 0.53 0700 4.24 | 0118 0.40 0724 4.52 1 | 0142 0.35 0748 4.81 1 | 0206 0.37 0818 5.09 1 | 0236 0.47 0842 5.34 1 | 0306 0.67 0912 5.54 1 | 0336 0.96 0942 5.65 1
 | 0406 1.33 1018 5.66 1 | 0442 1.75 1054 5.54 1 | 0024 3.51 0530 | 0200 3.40 0636 | |
| Tidal range, highs, and | Pacific Standard Time - Add one hour for Dayl | H Time H | 4.07 0142 3.24 0642 2.20 | 4.53 0342 3.17 0812 2.53 | 3.48 0954 2.55
3.88 1112 2.56 | 6.17 0036 -0.23 0654 4.30 | 6.54 0118-0.45 0730 4.68

 | 6.57 0154-0.49 0806 5.01

 | 6.25 0230 -0.37 0830 5.26 | 5.64 0306 -0.10 0906 5.41 | 5.17 U336 -0.28 U936 5.44 | 4.73 0406 0.73 1012 5.37 | 3.83 0512 1.74 1124 4.96 | 3.34 0030 3.47 0542 2.22 | 3.03 0206 3.12 0624 2.65 | 3.06 0424 3.15 0754 2.96 | 3.38 US4Z 3.4Z U954 Z.9/ 1
 | 4.08 0012 0.72 0642 3.97 | 4.49 0048 0.53 0700 4.24 | 4.78 0118 0.40 0724 4.52 1 | 4.91 0142 0.35 0748 4.81 1 | 4.87 0206 0.37 0818 5.09 1 | 4.87 0236 0.47 0842 5.34 1 | 5.25 U306 U.57 U912 5.54 1 | 5.45 0.35 0.95 0942 5.65 1
 | 5.47 0406 1.33 1018 5.66 1 | 3.17 0442 1.75 1054 5.54 1 | 4.83 0024 3.51 0530 | 4.58 0200 3.40 0636 | |
| | lows in | feet ight Savings Time Pacific Standa | feet
ight Savings Time
Ht Time Ht | feet Tidal range, highs, and lows in feet ight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 1 5.03 2118 0.96 Tidal range, highs, and lows in feet Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 1 On 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 | feet
ight Savings Time
Ht Time Ht
5.03 2118 0.96
5.10 2242 0.57 | Tidal range, highs, and lows in feet ight Savings Time Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Time Time | Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Rt Time Ht Time 1.92 22.12 23.18 <t< td=""><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Rt Time Ht Time 1.92 22.12 22.12 <t< td=""><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Facific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 03 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 5.65 0.04 0.50 0.04 0650 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.07 0.06 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.50 1948 0.95 1954 6.07</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Ht Time</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Facific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.4 0.548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.65 0.65 0.04 0.60 0.04 0.630 4.76 1218 1.46 1812 1.82 1818 5.94 0.6 5.28 0048 0.04 0.706 5.12 1306 0.93 1854</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 6.10 2242 0.57 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Tidal range, highs, and lows in feet Gight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 045 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 045 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0548 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.0</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 01 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 04 5.29 0006 0.04 0706 2.53 1554 4.97 2318 5.65 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.13 2118 0.96 6.14 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 234 2.342 0.13 6.15 2</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.4 5.23 0006 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 1.82 1818 5.94 0.5 5.28 0048 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 1.85 1906 6.09 0.6 5.28 0048 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.09 0.6 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.55 1948 0.5 5.28 0048 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.09 0.6 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.05 2105 0.6 5.20 0.06 0.09 5.66 0254 1.00 0900 5.71 1548 0.05 2105 0.6 5.30 3.98 1.2 4.49 0424 2.14 1036 5.12 1754 0.63 1.4 3.37 0142 3.22 0536 2.85 1154 4.44 1954 1.5 2236 1.21 1.5 2236 1.21 1.5 224 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 6.21 2242 0.57 6.22 212 2.02 6.23 2118 0.96 6.24 81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 6.25 212 2.03 6.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 6.2 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.3 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.4 5.23 0006 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 6.5 5.5 1906 6.09 6.5 5.2 8 0048 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 6.5 5.2 1006 5.0 0.05 1.24 0.05 1.24 0.05 1.24 0.05 6.5 5.2 1006 5.0 0.06 5.0 0.04 0630 5.2 1.00 0.04 0.05 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Hr Time Ht Time Ht</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Ht Time H</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Highs savings Time Hat Time Highs, and lows in feet 5.03 2118 0.96 0.01 4.58 0.348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.03 2118 0.96 0.01 4.58 0.348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0.548 4.35 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0.548 4.39 1702 2318 5.65 5.56 0.3 3.10 0.548 3.04 0.03 4.95 2.13 1.35 1906 6.09 0.0 5.28 0.048 0.04 0.706 5.13 1844 1874 1874 1878 184 1874 1844 1874 1878 1848 1854 1848 1844 1878</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht</td><td>fight Savings Time</td><td>fight Savings Time Ht Time Ht</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht</td><td>Tidal range. highs, and lows in feet Ht Time Ht Date Range Time + Time Ht Tim</td><td>Fight Savings Time</td><td>Fight Savings Time</td></t<></td></t<> | Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Rt Time Ht Time 1.92 22.12 22.12 <t< td=""><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Facific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 03 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 5.65 0.04 0.50 0.04 0650 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.07 0.06 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.50 1948 0.95 1954 6.07</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Ht Time</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Facific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.4 0.548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.65 0.65 0.04 0.60 0.04 0.630 4.76 1218 1.46 1812 1.82 1818 5.94 0.6 5.28 0048 0.04 0.706 5.12 1306 0.93 1854</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 6.10 2242 0.57 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Tidal range, highs, and lows in feet Gight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 045 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 045 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0548 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.0</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 01 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 04 5.29 0006 0.04 0706 2.53 1554 4.97 2318 5.65 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.13 2118 0.96 6.14 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 234 2.342 0.13 6.15 2</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.4 5.23 0006 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 1.82 1818 5.94 0.5 5.28 0048 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 1.85 1906 6.09 0.6 5.28 0048 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.09 0.6 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.55 1948 0.5 5.28 0048 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.09 0.6 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.05 2105 0.6 5.20 0.06 0.09 5.66 0254 1.00 0900 5.71 1548 0.05 2105 0.6 5.30 3.98 1.2 4.49 0424 2.14 1036 5.12 1754 0.63 1.4 3.37 0142 3.22 0536 2.85 1154 4.44 1954 1.5 2236 1.21 1.5 2236 1.21 1.5 224 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 6.21 2242 0.57 6.22 212 2.02 6.23 2118 0.96 6.24 81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 6.25 212 2.03 6.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 6.2 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.3 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.4 5.23 0006 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 6.5 5.5 1906 6.09 6.5 5.2 8 0048 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 6.5 5.2 1006 5.0 0.05 1.24 0.05 1.24 0.05 1.24 0.05 6.5 5.2 1006 5.0 0.06 5.0 0.04 0630 5.2 1.00 0.04 0.05 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Hr Time Ht Time Ht</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Ht Time H</td><td>Tidal range, highs, and lows in feet Highs savings Time Hat Time Highs, and lows in feet 5.03 2118 0.96 0.01 4.58 0.348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.03 2118 0.96 0.01 4.58 0.348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0.548 4.35 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0.548 4.39 1702 2318 5.65 5.56 0.3 3.10 0.548 3.04 0.03 4.95 2.13 1.35 1906 6.09 0.0 5.28 0.048 0.04 0.706 5.13 1844 1874 1874 1878 184 1874 1844 1874 1878 1848 1854 1848 1844 1878</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht</td><td>fight Savings Time</td><td>fight Savings Time Ht Time Ht</td><td>Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time</td><td>Fight Savings Time Ht Time Ht</td><td>Tidal range. highs, and lows in feet Ht Time Ht Date Range Time + Time Ht Tim</td><td>Fight Savings Time</td><td>Fight Savings Time</td></t<> | Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time | Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Facific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 03 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 5.65 0.04 0.50 0.04 0650 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0600 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.07 0.06 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.50 1948 0.95 1954 6.07 | Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Ht Time | Tidal range, highs, and lows in feet Ight Savings Time Facific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.4 0.548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.65 0.65 0.04 0.60 0.04 0.630 4.76 1218 1.46 1812 1.82 1818 5.94 0.6 5.28 0048 0.04 0.706 5.12 1306 0.93 1854 | Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 2242 0.57 6.10 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 6.10 2242 0.57 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 | Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time | Tidal range, highs, and lows in feet Tidal range, highs, and lows in feet Gight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 045 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 045 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0548 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.0 | Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 01 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 02 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 04 5.29 0006 0.04 0706 2.53 1554 4.97 2318 5.65 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 | Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.13 2118 0.96 6.14 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 2342 0.13 6.15 234 2.342 0.13 6.15 2 | Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 0.1 4.58 0348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.34 2342 0.13 0.4 5.23 0006 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 1.82 1818 5.94 0.5 5.28 0048 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 1.85 1906 6.09 0.6 5.28 0048 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.09 0.6 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.55 1948 0.5 5.28 0048 0.04 0706 5.12 1306 0.93 1854 1.35 1906 6.09 0.6 5.26 0124 0.16 0736 5.42 1348 0.05 2105 0.6 5.20 0.06 0.09 5.66 0254 1.00 0900 5.71 1548 0.05 2105 0.6 5.30 3.98 1.2 4.49 0424 2.14 1036 5.12 1754 0.63 1.4 3.37 0142 3.22 0536 2.85 1154 4.44 1954 1.5 2236 1.21 1.5 2236 1.21 1.5 224 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 | Fight Savings Time Ht Time Ht Date Range Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time III 5.03 2118 0.96 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 5.10 2242 0.57 6.21 2242 0.57 6.22 212 2.02 6.23 2118 0.96 6.24 81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 6.25 212 2.03 6.2 4.81 0454 3.92 1006 2.53 1554 4.97 6.2 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.3 3.10 0548 4.34 1124 2.03 1712 5.13 6.4 5.23 0006 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 6.5 5.5 1906 6.09 6.5 5.2 8 0048 0.04 0630 4.76 1218 1.46 1812 6.5 5.2 1006 5.0 0.05 1.24 0.05 1.24 0.05 1.24 0.05 6.5 5.2 1006 5.0 0.06 5.0 0.04 0630 5.2 1.00 0.04 0.05 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings T Hr Time Ht | Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Time Ht Ht Time H | Tidal range, highs, and lows in feet Highs savings Time Hat Time Highs, and lows in feet 5.03 2118 0.96 0.01 4.58 0.348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.03 2118 0.96 0.01 4.58 0.348 3.55 0824 2.76 1430 4.92 2212 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0.548 4.35 1006 2.53 1554 4.97 2318 5.10 2242 0.57 0.3 3.10 0.548 4.39 1702 2318 5.65 5.56 0.3 3.10 0.548 3.04 0.03 4.95 2.13 1.35 1906 6.09 0.0 5.28 0.048 0.04 0.706 5.13 1844 1874 1874 1878 184 1874 1844 1874 1878 1848 1854 1848 1844 1878 | Fight Savings Time Ht | fight Savings Time | fight Savings Time Ht | Facilic Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time Ht Time | Fight Savings Time Ht | Tidal range. highs, and lows in feet Ht Time Ht Date Range Time + Time Ht Tim | Fight Savings Time | Fight Savings Time |

995
Ť
mbe
Nove
lides,
[ngn]
oint N
д .
-
TABLE

Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA

November 1995

TABLE 15. Point Mugu Tides, December 1995

Mugu Lagoon (Ocean Piers), CA 34° 06.0' North, 119° 06.0' West

December 1995

34° 06.0' North, 119° 06.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	0518 5.21 1212 0.84 1754	5.70 0018 1.45 0636 5.66 1342 -0.04 1948	6.08 0054 1.64 0712 5.78 1418 -0.30 2030	6.29 0130 1.80 0742 5.83 1454 -0.45 2106	0154 1.92 0812 5.83 1524 0236 2.03 0836 5.77 1554	6.03 0306 2.15 0906 5.64 1630 -0.39 2254	5.66 0336 2.27 0936 5.43 1706 -0.23 2330	5.14 0412 2.42 1006 5.14 1736 -0.01	4.50 0018 3.59 0454 2.58 1048 4.76 1818	3.76 0112 3.63 0554 2.72 1124 4.32 1854	2.97 0154 3.74 0712 2.77 1218 3.83 1942	2.81 0254 3.95 0854 2.58 1336 3.37 2030	2.89 0342 4.26 1024 2.10 1524 3.09 2130	3.23 0424 4.66 1130 1.42 1	4.45 0506 5.12 1218 0.68 1806 3.28 2318	5.69 0542 5.62 1306 -0.06 1900 3.53	6.83 0006 1.62 0624 6.11 1348 -0.72 1954	7.75 0054 1.59 0706 6.52 1430 -1.24 2042	8.33 0148 1.54 0754 6.78 1512 -1.55 2130	8 16 0324 1.5 0642 6.64 1534 1.54 22.18	7.39 0418 1.61 1018 6.24 1730	6.26 0512 1.74 1112 5.61 1812 -0.66	4.91 0048 4.44 0624 1.86 1206 4.84	3.99 0148 4.52 0748 1.90 1312 4.06 1954	3.58 0242 4.65 0924 1.71 1442 3.43 2054	3.55 0342 4.83 1054 1.28 1624 3.14 2154	4.28 0442 5.04 1154 0.76 1.754 3.15 2254	4.95 0530 5.24 1254 0.29 1906	
34° 06.0' North, 119° 06.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet.	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	4.26 0512 4.71 1124 1.70 1654		5.51 0054 0.83 0706 5.66 1348 0.15 1942	5.93 0124 1.07 0736 5.81 1424 -0.13 2024	6.13 0154	5.95 0254 1.83 0854 5.73 1612 -0.22 2224	5.61 0324 2.08 0924 5.54 1648	5.14 0354 2.33 0954 5.29 1730 0.15 2400	4.53 0430 2.59 1036 4.97 1812 0.39	3.96 0106 3.37 0512 2.84 1112 4.60 1906	3.35 0224 3.42 0618 3.04 1206 4.20 1954	2.83 0336 3.60 0812 3.06 1318 3.82 2054	2.82 0424 3.89 0954 2.74 1454 3.59 2154	3.11 0454 4.23 1106 2.21 1618	3.46 0524 4.62 1154 1.58 1724 3.68 2324	4.15 0548 5.05 1236 0.90 1818 3.85	5.27 0006 1.20 0618 5.51 1318 0.23 1906	6.32 0042 1.25 0654 5.95 1354 -0.37 1954	7.18 0124 1.32 0/30 6.32 1436 -0.86 2048	7 92 0242 157 0854 6 64 1606 -1 29	7.70 0330 1.75 0936	7.09 0424 1.98 1030 6.16 1748 -0.93	6.18 0024 4.03 0524 2.21 1124 5.63 1848	5.12 0130 4.09 0642 2.38 1218 4.99 1948	4.09 0236 4.27 0812 2.34 1336 4.37	3.91 0336 4.56 0954 1.99 1512 3.93 2148	3.93 0430 4.89 1112 1.43 1636 3.72 2248		

TABLE 16. San Nicolas Island Tides, January 1995

January 1995 San Nicolas Island, CA

TABLE 17. San Nicolas Island Tides, February 1995

February 1995 San Nicolas Island, CA

33° 16.0' North, 119° 30.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Time Ht Time Ht Time Ht	0954 5.27 164; 1036 4.75 171;	1118 4.14 1748 0.31 0624 1.28 1154 3.49	0736 1.44 1254 2.88 1854	1054 1.22 1712 2.36 2106	1206 0.83 1842 2.60 2242	1324 0.14 1924 2.85 2354 1324 0.10 1948 3.07	0636 4.64 1354 -0.18 2012	0712 4.87 1418 0748 5.04 1448	0824 5.12 1518 -0.56 2124	0854 5.08 1548 -0.51 2154	1012 4.91 1618 -0.34 2218	1054 4.13 1718 0.32 2330	1142 3.58 1754 0.77	0706 0.80 1248 3.00 1830 1	0830 0.77 1430 2.59 1930 1	1130 0.50 1642	1230 -0 20 1864 2 20 224 4	1318-0.68 1936 3.64	0654 5.23 1354 -0.85 2006	5.32 1436 -0.86	26 1512 -0.72 2112		
33° 16	Tidal ra	Standard Time	Range Time Ht	5.94 0354 0.89 4.95 0442 0.96	0530 0012	0054	0254	0406	0554	9600	56 0148 1.46	0224	0254	0418	0506	0554		200	0342	0454	0554	0054	_	0230		
		Pacific	Date R	0000																						
																										-
		ngs Time	ine II	212 3.94 254 4.01		836 0.03					042 3.22 106 3 35										54 1.72				42 4.14 18 4.24	
est	feet	light Savings Time	H Time Ht	2212 2254	2336	1836	2054	2206	2318	2012	2042 2106	2136	2154	2254	2336		1818	006	212	2242	2354		2030	2106	2218	
1° 30.0' West	nd lows in feet	ur for Daylight Savings Time	Time	1548 -1.53 2212 1630 -1.35 2254	1/12 -1.00 2336 1754 -0.52	1136 4.38 1836 1342 3.00 2006	1530 2.56 2054	1730 2.50 2206	1936 2.89	1348 0.01 2012	1418 -0.26 2042 1448 -0.46 2106	1524 -0.59 2136	1548 -0.64 2154 1618 -0.60 2230	1648 -0.47 2254	1718 0.23 2336	1748 0.09	1142 3.81 1818	1418 2 71 2000	1624 2.55 2112	1754 2.77 2242	1906 3.11 2354	1948 3.44	1418 -1.14 2030	1536 -1.28 2106 1536 -1 24 2142	1606 -1.02 2218	
က	highs, and	one hour	Ht Time Ht Time	6.24 1548 -1.53 2212 6.04 1630 -1.35 2254	5.64 1/12 -1.00 2336 5.07 1754 -0.52	1.62 1136 4.38 1836 1.77 1342 3.00 2006	1.56 1530 2.56 2054	1.15 1730 2.50 2206	0.35 1936 2.89	4.75 1348 0.01 2012	5.13 1448 -0.26 2042 5.13 1448 -0.46 2106	5.25 1524 -0.59 2136	5.29 1548 -0.64 2154 5.24 1618 -0.60 2220	5.07 1648 -0.47 2254	4.77 1718 0.23 2336	1.35 1748 0.09	1.57 1142 3.81 1818	36 1418 2 71 2000	3.91 1624 2.55 2112	1.29 1754 2.77 2242	-0.31 1906 3.11 2354	-0.81 1948 3.44	5.73 1418 -1.14 2030 5.80 1454 1.00 5.00	5.87 1536 -1.28 2106 5.87 1536 -1.24 2142	5.66 1606 -1.02 2218	
16.0' North, 119° 30	highs, and	- Add one hour	H Time Ht Time Ht Time	1.38 0836 6.24 1548 -1.53 2212 1.34 0924 6.04 1630 -1.35 2254	1.37 1006 5.64 1712 -1.00 2336 1.47 1054 5.07 1754 -0.52	4.04 0554 1.62 1136 4.38 1836 4.02 0836 1.77 1342 3.00 2006	4.06 1018 1.56 1530 2.56 2054	4.16 1142 1.15 1730 2.50 2206 4.32 1242 0.60 1954 2.57 2226	4.53 1312 0.35 1936 2.89	1.99 0624 4.75 1348 0.01 2012	1.85 0730 5.13 1448 -0.26 2042	1.75 0806 5.25 1524 -0.59 2136	1.59 U635 5.29 1548 -0.64 2154 1.59 0906 5.24 1618 -0.60 5250	1.54 0942 5.07 1648 0.47 2254	1.53 1018 4.77 1718 0.23 2336	1.55 1054 4.35 1748 0.09 3 95 0612 1 57 1115 0.09	4.05 0718 1 FF 1949 9 50 1000	4.19 0854 1.36 1418 2.71 2000	4.39 1030 0.91 1624 2.55 2112	4.68 1154 0.29 1754 2.77 2242	5.05 1248 -0.31 1906 3.11 2354	3.43 1336 -0.81 1948 3.44 1 61 0664 6 75	1.27 0748 5 89 1454 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1.06 0830 5.87 1536 1 24 2145	0.93 0912 5.66 1606 -1.02 2218	
က	and	Add one hour	Time Ht Time Ht Time	6.24 1548 -1.53 2212 6.04 1630 -1.35 2254	0500 1.47 1054 5.07 1754-0.52	0024 4.04 0554 1.62 1136 4.38 1836 0154 4.02 0836 1.77 1342 3.00 2006	0254 4.06 1018 1.56 1530 2.56 2054	0354 4.16 1142 1.15 1730 2.50 2206 0454 4.32 1242 0.60 1954 2.52	0548 4.53 1312 0.35 1936 2.89	0006 1.99 0624 4.75 1348 0.01 2012	0124 1.85 0730 5.13 1448 -0.46 2106	0200 1.75 0806 5.25 1524 -0.59 2136	0312 1.59 0835 5.29 1548 -0.64 2154 0312 1.59 0906 5.24 1618 -0.60 2230	0348 1.54 0942 5.07 1648 -0.47 2254	0430 1.53 1018 4.77 1718 0.23 2336	0012 3 95 0612 4 57 4448 0.09	0054 4.05 0718 1 FF 1242 3.81 1818	0154 4.19 0854 1.36 1418 2.71 2000	0254 4.39 1030 0.91 1624 2.55 2112	0406 4.68 1154 0.29 1754 2.77 2242	0512 5.05 1248 -0.31 1906 3.11 2354	0000 3.43 1336 -0.81 1948 3.44	0148 1.27 0748 5 80 1454 1.00	0230 1.06 0830 5.87 1536 1 24 21.06	0318 0.93 0912 5.66 1606 -1.02 2218	

TABLE 18. San Nicolas Island Tides, March 1995

San Nicolas Island, CA March 1995

TABLE 19. San Nicolas Island Tides, April 1995

0

San Nicolas Island, CA April 1995

		avings Time	Time Ht	2154 4.58					2130 2.46					1954 4.79				2230 5.24		1942 2.07	2118 2.02	2248 1.66			1906 4.52					2124 4.77		
o.o. West	ws in feet	or Daylight Sa	Time Ht	1554 0.85			1712 1.85	1554 2.53						1354 0.20					1712 1.50				1754 3.98			1330 0.47		1430 0.92	. +			
33° 16.0' North, 119° 30.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Time Ht	1006 3.74	1048 3.41	1130 3.06	1230 2.73 1378 2 E1	0830 0.76	0954 0.74	1054 0.61	1142 0.44	1224 0.30	0208 3.90	0748 4.19	0830 4.19	0918 4.09	1006 3.88	1054 3.60	1206 3.31 1318 2 11	0754 -0.35	0912 -0.17	1018 -0.08	1118 0.00	1206 0.12	0636 3.85	0724 3.82	0806 3.75	0848 3.64	ന	ന		
33° 16.0'	Tidal range	dard Time - A	Time Ht	0412-0.07			0612 0.41	0018 3.70	0130 3.46	0306 3.38	0430 3.48	0530 3.68	0030 1.23	0148 0.19	0230 -0.28	0312-0.64	0406 -0.86	0454 -0.90	0548 -0.79	0018 4.61	0136 4.22	0254 3.94	0430 3.84	0536 3.84	0048 0.69	0136 0.29	0218 -0.02	0254 -0.23	-	0354 -0.37		
		Pacific Stan	Date Range	01 4.65				06 06 2.94																								
					_				_										_										-			_
				 9		0	91							4 0		· -	9	9	10 :	···		_	_	"					_			
		. Time	£	2 4.46			2 4.26				2 2.38									4.84 7.7			2 2.10							4.67		
		avings Time	Time Ht				2312 4.26		1830 1 98		2212 2.38			1930 3.44		2042 4.31				2254 4.84 2342 4 74			2112 2.10					2006 4.46				
əst	feet	light Savings Time			2212	2242	2312	2348	1830	1942	2212	2330	Š	1930	2018	2042	2112	2142	2218	2254	1	1924	2112	2248	2400		1936	2006	2036	2106	2130	
0.0' West	ows in feet	or Daylight Savings Time	Time	-0.47 2142	-0.12 2212	0.29 2242	0.73 2312		2.39 1830	2.37 1942	2.64 2212	2.91 2330	3.17	0.02 1930	-0.25 2018	-0.26 2042	-0.17 2112	0.03 2142	0.33 2218	1 15 2234	1.60	2.74 1924	2.90 2112	3.25 2248	3.61 2400	3.95	0.35 1936	0.24 2006	0.04 2036	0.22 2106	0.52 2130	
_	en.	_	ne Ht Time	0854 5.05 1542 -0.47 2142	0942 4.71 1606 -0.12 2212	1018 4.27 1636 0.29 2242	1054 3.78 1700 0.73 2312	1142 3.26 1/30 1.17 2348 1236 2 77 1754 1.60	0754 1.10 1406 2.39 1830	0942 1.09 1654 2.37 1942	1112 0.85 1818 2.64 2212	1206 0.55 1848 2.91 2330	1248 0.26 1912 3.17	0606 4.19 1312 0.02 1930 0648 4.44 1342 -0 15 1954	0724 4.63 1406 -0.25 2018	0806 4.72 1436 -0.26 2042	0842 4.70 1512 -0.17 2112	0924 4.54 1542 0.03 2142	2 62 1612 0.33 2218	3.35 1730 1 15 2254	1818 1.60	0.15 1454 2.74 1924	0.10 1636 2.90 2112	0.08 1742 3.25 2248	1830 3.61 2400	-0.36 1906 3.95	4.57 1330 -0.35 1936	4.58 1406 -0.24 2006	4.49 1436 -0.04 2036	0.22 2106	4.05 1530 0.52 2130	
_	en.	_	e Ht Time Ht Time	0.45 0854 5.05 1542 -0.47 2142	0.37 0942 4.71 1606 -0.12 2212	0.40 1018 4.27 1636 0.29 2242	0.52 1054 3.78 1700 0.73 2312	0.71 1142 3.26 1730 1.17 2348 0.93 1236 2.77 1754 1.60	3.85 0754 1.10 1406 2.39 1830	3.66 0942 1.09 1654 2.37 1942	3.57 1112 0.85 1818 2.64 2212	3.68 1206 0.55 1848 2.91 2330	3.92 1248 0.26 1912 3.17 1.95 0606 4.10 4646 6.00	1.85 0606 4.19 1312 0.02 1930 1.48 0648 4.44 1342 -0.15 1954	1.08 0724 4.63 1406 -0.25 2018	0.70 0806 4.72 1436 -0.26 2042	0.34 0842 4.70 1512 -0.17 2112	0.06 0924 4.54 1542 0.03 2142	-0.11 1006 4.24 1612 0.33 2218	-0.10 1054 3.65 1648 0.72 2254 -0.09 1154 3.35 1730 1.15 2342	0.05 1306 2.93 1818 1.60	4.49 0818 0.15 1454 2.74 1924	4.28 0942 0.10 1636 2.90 2112	4.21 1100 -0.08 1742 3.25 2248	4.30 1200 -0.26 1830 3.61 2400	4.46 1254 -0.36 1906 3.95	0.97 0648 4.57 1330 -0.35 1936	0.56 0730 4.58 1406 -0.24 2006	0.24 0812 4.49 1436 -0.04 2036	0.03 0854 4.30 1506 0.22 2106	-0.07 0930 4.05 1530 0.52 2130	
33° 16.0' North, 119° 30.0' West		_	Time Ht Time Ht Time	0.45 0854 5.05 1542 -0.47 2142	0.37 0942 4.71 1606 -0.12 2212	1018 4.27 1636 0.29 2242	0.52 1054 3.78 1700 0.73 2312	0.71 1142 3.26 1730 1.17 2348 0.93 1236 2.77 1754 1.60	3.85 0754 1.10 1406 2.39 1830	3.66 0942 1.09 1654 2.37 1942	3.57 1112 0.85 1818 2.64 2212	3.68 1206 0.55 1848 2.91 2330	3.92 1248 0.26 1912 3.17 1.95 0606 4.10 4646 6.00	0606 4.19 1312 0.02 1930 0648 4.44 1342 -0 15 1954	1.08 0724 4.63 1406 -0.25 2018	0.70 0806 4.72 1436 -0.26 2042	0842 4.70 1512 -0.17 2112	0.06 0924 4.54 1542 0.03 2142	2 62 1612 0.33 2218	-0.10 1054 3.65 1648 0.72 2254 -0.09 1154 3.35 1730 1.15 2342	1306 2.93 1818 1.60	4.49 0818 0.15 1454 2.74 1924	4.28 0942 0.10 1636 2.90 2112	4.21 1100 -0.08 1742 3.25 2248	4.30 1200 -0.26 1830 3.61 2400	4.46 1254 -0.36 1906 3.95	0.97 0648 4.57 1330 -0.35 1936	0.56 0730 4.58 1406 -0.24 2006	0.24 0812 4.49 1436 -0.04 2036	03 0854 4.30 1506 0.22 2106	-0.07 0930 4.05 1530 0.52 2130	
_	en.	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	H Time H Time H Time	0312 0.45 0854 5.05 1542 -0.47 2142	0348 0.37 0942 4.71 1606 -0.12 2212	0424 0.40 1018 4.27 1636 0.29 2242	0506 0.52 1054 3.78 1700 0.73 2312	0.71 1142 3.26 1730 1.17 2348 0.93 1236 2.77 1754 1.60	0030 3.85 0754 1.10 1406 2.39 1830	0124 3.66 0942 1.09 1654 2.37 1942	0248 3.57 1112 0.85 1818 2.64 2212	0418 3.68 1206 0.55 1848 2.91 2330	0018 3.92 1248 0.26 1912 3.17	0054 1.83 0606 4.19 1312 0.02 1930 0054 1.48 0648 4.44 1342 0.15 1954	0130 1.08 0724 4.63 1406 -0.25 2018	0206 0.70 0806 4.72 1436 -0.26 2042	0242 0.34 0842 4.70 1512 -0.17 2112	0330 0.06 0924 4.54 1542 0.03 2142	0412-0.11 1006 4.24 1612 0.33 2218 0454-0 16 1064 2 92 4648 6.75 5554	0554 -0.09 1154 3.35 1730 1.15 2234	0654 0.05 1306 2.93 1818 1.60	0036 4.49 0818 0.15 1454 2.74 1924	0154 4.28 0942 0.10 1636 2.90 2112	0324 4.21 1100 -0.08 1742 3.25 2248	0448 4.30 1200 -0.26 1830 3.61 2400	0554 4.46 1254 -0.36 1906 3.95	0054 0.97 0648 4.57 1330 -0.35 1936	0142 0.56 0730 4.58 1406 -0.24 2006	0224 0.24 0812 4.49 1436 -0.04 2036	0254 0.03 0854 4.30 1506 0.22 2106	0336 -0.07 0930 4.05 1530 0.52 2130	

TABLE 20. San Nicolas Island Tides, May 1995

May 1995 San Nicolas Island, CA

TABLE 21. San Nicolas Island Tides, June 1995

June 1995 San Nicolas Island, CA

		Time	Ī	4.47	4.16	3.81		2.12	70.0	0.00	5.25	5.66	5.97	6.12	6.08	5.83	5.39	08.4	1 76	1.50	1.10		4.77	4.91	5.04 13		9 4	<u> </u>	7.5	76.4	٠,٠	
		avings	Time	2236	2312	2354	6	2130	23.40	1	1812	1854	1942	2024	2112	2154	2254	2348	2042	2212	2324			1830								
/est	ı feet	ylight S	Ŧ	2.17	2.31	2.41	2.39	90.0	2.32 4.34	4.79	1.20	1.26	1.30	1.34	1.39	1.48	- F	- 4 0					1.57	4.7	2 6	5 6	200			 מיני		
30.0° W	lows ir	for Day	Time	1636	1724	1824	1954	1612	1654	1730	1154	1236	1324	1412	1506	1554	1754	1918	1436					1254				1512	15.42	1624	1	
33° 16.0' North, 119° 30.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	one hour	e Ht	က်	4 3.1		30 3.34	. u	2 0 97	54 1.10	30 3.13	30 3.33	24 3.51	2 3.65	3.75	18.50	0.00 0.00 0.00 0.00	6 3.97	4 0.03	8 0.52	96.0 9	0 1.31	2.89	6.3.08								
5.0' No	ınge, h	- Add	Time		•		19 0004			98 1054	39 OE	37 073	2 082	22 091	200		5 124	8 1336	4 075	3 084	8 0936	9 1030	8 0618 0 0718	1 0806	1 0848		5 0954			1130		
33° 1(Tidal ra	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings	Time #	0524 -0.3	0606 -0.09	0648 0.7	0054 97	0224 3.0	0354 2.9	0524 2.9	0042 0.2	0130 -0.3	0212-0.9	0254 -1.3	0.242 - 1.0	0524 - 1 - 2	0612 -0.9	0654-0.4	0048 4.1	0154 3.5	330 3.0	3454 2.8	0112 030	154 0.0	0230 -0.21	98.0-9080	0336 -0.4	0406 -0.47	0436 -0.42	Ŷ		
		ific Stanc	Range	4.73	4.25																											
		Pac	Date																				23									
		lme	±	4.63	4.44	4.19	3.89	2.48	2.48	1.68		4.43	4.87	5.28	5.59	5.77	5.59	5.22		2.00	1.88	1.52	20.1	4.72	4.87	4.96	5.02	5.03	4.99	4.88	4.71	
		avings Time				2254 4.19				2324 1.68					1954 5.59			2306 5.22						1830 4.72			1954 5.02			2130 4.88		
/est	feet	light Savings Time	H Time Ht	2148	2224		2336		2218	2324		1818	1848	1924	900	2124	2212	2306		1936	2112	2236	2342	1830	1854	1930	1954	2030	2054	1.88 2130 4.88	2154	
30.0' West	lows in feet	for Daylight Savings Time	Time	1.60 2148	1.84 2224	2.07 2254	2.30 2336	2 99 2042	3.27 2218	3.60 2324	4.00	0.63 1818	0.68 1848	0.75 1924	1 04 2042	1 20 2124	1.42 2212	1.67 2306	1.89	3.56 1936	3.75 2112	4.01 2236		0.94 1830	1.16 1854	1.34 1930	1.50 1954	1.63 2030	1.76 2054	1.88 2130	2.02 2154	
North, 119° 30.0' West	s, highs, and lows in feet	_	Ht Time Ht Time	1548 1.60 2148	2.99 1612 1.84 2224	2.84 1648 2.07 2254	2.70 1/30 2.30 2336	0.51 1554 2 99 2042	0.58 1642 3.27 2218	0.61 1718 3.60 2324	0.62 1748 4.00	3.37 1154 0.63 1818	3.53 1230 0.68 1848	3.66 1312 0.75 1924	3.75 1436 1.01 2042	3.69 1524 1 20 2124	3.59 1612 1.42 2212	3.51 1706 1.67 2306	3.48 1812 1.89	0.58 1418 3.56 1936	0.21 1524 3.75 2112	0.13 1624 4.01 2236	0.70 1754 4.53	3.24 1206 0.94 1830	3.24 1248 1.16 1854	3.25 1324 1.34 1930	3.24 1354 1.50 1954	3.22 1424 1.63 2030	3.20 1454 1.76 2054	1530 1.88 2130	4 3.12 1554 2.02 2154	
33° 16.0' North, 119° 30.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	- Add one hour for	Time Ht Time Ht Time	-0.31 1048 3.17 1548 1.60 2148	-0.19 1130 2.99 1612 1.84 2224	1224 2.84 1648 2.07 2254	0.37 1448 2.81 1848 2.40 2336	3.58 0836 0.51 1554 2 99 2042	3.32 0936 0.58 1642 3.27 2218	3.20 1030 0.61 1718 3.60 2324	3.24 1118 0.62 1748 4.00	1.09 0548 3.37 1154 0.63 1818	0.45 0642 3.53 1230 0.68 1848	0.18 0/38 3.86 1312 0./5 1924	1.12 0918 3 75 1436 1 04 2042	1.35 1006 3.69 1524 1.20 2124	1.38 1106 3.59 1612 1.42 2212	1.23 1206 3.51 1706 1.67 2306	0.94 1312 3.48 1812 1.89	4.72 0/36-0.58 1418 3.56 1936	4.16 0836-0.21 1524 3.75 2112 3.71 0030 0.13 1551 151	3.41 1030 0.13 1624 4.01 2236	3.28 1124 0.70 1754 4.53	0.59 0624 3.24 1206 0.94 1830	0.20 0718 3.24 1248 1.16 1854	-0.09 0806 3.25 1324 1.34 1930	-0.30 0848 3.24 1354 1.50 1954	-0.43 0924 3.22 1424 1.63 2030	3-0.48 1006 3.20 1454 1.76 2054	4-0.47 1042 3.16 1530 1.88 2130	4-0.40 1124 3.12 1554 2.02 2154	-
33° 16.0' North, 119° 30.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Add one hour for	Time Ht Time Ht Time	-0.31 1048 3.17 1548 1.60 2148	0506 -0.19 1130 2.99 1612 1.84 2224	0548 -0.01 1224 2.84 1648 2.07 2254	0730 0.37 1448 2.81 1848 2.48	0030 3.58 0836 0.51 1554 2 99 2042	0148 3.32 0936 0.58 1642 3.27 2218	0324 3.20 1030 0.61 1718 3.60 2324	0442 3.24 1118 0.62 1748 4.00	0012 1.09 0548 3.37 1154 0.63 1818	0126 0 10 0726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0218-0.72 0824 3.74 4254 0.65 4554	0306-1,12 0918 3 75 1436 1 04 2042	0348-1.35 1006 3.69 1524 1 20 2124	0448-1.38 1106 3.59 1612 1.42 2212	0536-1.23 1206 3.51 1706 1.67 2306	0636 -0.94 1312 3.48 1812 1.89	000b 4.72 0736-0.58 1418 3.56 1936	0236 3 71 0020 0 42 1524 3.75 2112	0354 3.41 1030 0.13 1524 4.01 2236	0518 3.28 1124 0.70 1754 4.53	0036 0.59 0624 3.24 1206 0.94 1830	0124 0.20 0718 3.24 1248 1.16 1854	0206 -0.09 0806 3.25 1324 1.34 1930	0242 -0.30 0848 3.24 1354 1.50 1954	0318 -0.43 0924 3.22 1424 1.63 2030	0348 - 0.48 1006 3.20 1454 1.76 2054	0424 -0.47 1042 3.16 1530 1.88 2130	0454 -0.40 1124 3.12 1554 2.02 2154	

•

92
19
JEJ
Tides,
Island
Nicolas
San
TABLE 22.

July 1995 San Nicolas Island, CA 33° 16.0' North, 119° 30.0' West

TABLE 23. San Nicolas Island Tides, August 1995

August 1995 San Nicolas Island, CA 33° 16.0' North, 119° 30.0' West

		Ф			57	1.25	33	2	4	62	8	80	94	21	2	4.52	1 0	7	÷ &	7 7	,	72	ద్ద	8	4	<u>6</u>	2	2	5	, K	χœ	2	īΣ	
		, Ti	Ī															•	- •	_	•	4.57											1.05	
		Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Time		2006	2148	2312		1736	1830	1918	2006	2054	2136	2218	2306	4334	2070	2224	2342	; ;	1742	1824	1854	1936	2006	2042	2118	2154	2230	2318	2	1948	
	feet	ight S	Ħ	1 67	4.33	4.49	4.72	5.06	2.01	1.80	1.52	1.24	1.03	0.93	0.94	કું દુ	7 5		4.20	2.5	4.35	2.39	2.20	1.97	1.7	.50	90	4.	1.03	96.0	00	1.05	4.64	
	Tidal range, highs, and lows in feet	r Dayl	Time		318														430					300									230	
	and lo	our fo		6	1.13	54	88	99	3.18	54	87 1	4.17	6 -	•	_	_ *	~ ~	_		_		_	_	_	,	_	•	_	_		_		_	
•	ighs,	one h	± e	1230 4															42 2.05					54 3.61							54 4.66		00 1.60	
	nge, h	- Add	Тте								3 0754								4 0742											5 1030		•	_	
	dal rar	Time	Ĩ		3.49			8 2.87	3 0.1	5-0.3	3-0.7	6.0-0	6.0-6	2-0-7	5 4.0	ο α ο α	, -	325	28.	2.7	0612 2.96	1 0.7	0.4	0.5	0.0		-0.03	Š	0.20	0.45				
	ĭ	dard	Time	0554	0018	0136	0330	0518	90	010	0148	023	030	034%	041	25.0	96,7	0054	88	0442	0612	0054	0106	0136		טענים מינים	4020	200	0354	0424	0454	0518	0024	
		Stan	Range -	3 49	3.20	3.23	3.99	3.00	5.29	5.15	5.75	7.01	5.89	8 6	20.0		35	18.	.85	3.17	1.87	3.86	.36	8 7) c	7 7	2 G	0 (.53	. 1 5	88.	3.62	.59	
		Pacifik	Date		8																19													
										_	_	_			•		•	•	-	•	•	•				•	•	•		. •		(,	(,)	
																	· . · -																	
-													_								_		_								_			
		lime	生		3.99			1.49								5.38			1.63	_	_			5.00			5.30	7.25	7.5		4.84	84.48	4.02	
		rings Time	Time Ht	2254 4.40				2218 1.49				1930 6 14							_	2136 1.53	_			1848 5.00								2242 4.48		
	t	ht Savings Time	Time	2254	2336		2048	2218	2330	4740	40.40	1930	20.00	2054	2148	2236	2324	,	2006 1	2136 1	2306	1724	1808	1848	1918	1954	2024	2054	2130	2 4 4 6	40.7	2242	2324	
	in feet	aylight Savings Time	H Time	2.12 2254	2.16 2336	2.13	3.97 2048	4.25 2218	4.61 2330 5.03	5.03	1.00 1/48	1 54 1930	1 42 2018	1.33 2054	1.30 2148	1.34 2236	1.45 2324	1.57	4.30 2006 1	4.31 2136 1	4.37 2306 1	2.10 1724	2 16 1806	2.12 1848	2.03 1918	1.93 1954	1.82 2024	1 74 2054	1 68 2130	1.00	1.00 2.134	1.66 2242	1.68 2324	
	d lows in feet	r for Daylight Savings Time	Time	1706 2.12 2254	1800 2.16 2336	1912 2.13	1418 3.97 2048	1512 4.25 2218	1606 4.61 2330	1034 5.03	1024 1.00 1/48	1312 1 54 1930	1406 1 42 2018	1454 1.33 2054	1548 1.30 2148	1648 1.34 2236	1742 1.45 2324	1848 1.57	1336 4.30 2006 1	1436 4.31 2136 1	1536 4.37 Z306 T	1048 2 10 1724	1148 2 16 1806	1236 2.12 1848	1318 2.03 1918	1354 1.93 1954	1430 1.82 2024	1454 1 74 2054	1536 1 68 2130	1610 1 66 2464	1016 1.00 2134	1654 1.66 2242	1/42 1.58 2324	
		_	ime Ht Time	3.53 1706 2.12 2254	3.62 1800 2.16 2336	3.76 1912 2.13	0.76 1418 3.97 2048	1.10 1512 4.25 2218	1.39 1606 4.61 2330	1.50 1634 5.03 3.04 4434 4.69 4749	3.01 1124 1.05 1/45	3.57 1312 1.54 1930	3 82 1406 1 42 2018	4.01 1454 1.33 2054	4.16 1548 1.30 2148	4.25 1648 1.34 2236	4.30 1742 1.45 2324	4.31 1848 1.57	0.50 1336 4.30 2006 1	1.05 1436 4.31 2136 1	1.34 1536 4.37 Z306 1 1 on 1630 4 48	2 83 1048 2 10 1724	3.01 1148 2 16 1806	3.19 1236 2.12 1848	3.34 1318 2.03 1918	3.48 1354 1.93 1954	3.61 1430 1.82 2024	3.73 1454 1 74 2054	3.84 1536 1.68 2130	304 1640 4 66 2454	1016 1.00 2134	1654 1.66 2242	1/42 1.58 2324	
		_	H Time H Time	3.53 1706 2.12 2254	3.62 1800 2.16 2336	3.76 1912 2.13	0.76 1418 3.97 2048	1.10 1512 4.25 2218	1.39 1606 4.61 2330	1.50 1634 5.03 3.04 4434 4.69 4749	3.01 1124 1.05 1/45	3.57 1312 1.54 1930	3 82 1406 1 42 2018	4.01 1454 1.33 2054	4.16 1548 1.30 2148	4.25 1648 1.34 2236	4.30 1742 1.45 2324	4.31 1848 1.57	0.50 1336 4.30 2006 1	1.05 1436 4.31 2136 1	1.34 1536 4.37 Z306 1 1 on 1630 4 48	2 83 1048 2 10 1724	3.01 1148 2 16 1806	3.19 1236 2.12 1848	3.34 1318 2.03 1918	3.48 1354 1.93 1954	3.61 1430 1.82 2024	3.73 1454 1 74 2054	3.84 1536 1.68 2130	304 1640 4 66 2454	3.34 1010 1.00 Z134	6 4.04 1654 1.66 2242 6 4 13 1743 1 69 5554	46 4.13 1/42 1.68 2324	
		_	Time Ht Time	1206 3.53 1706 2.12 2254	1248 3.62 1800 2.16 2336	1330 3.76 1912 2.13	0/18 0.76 1418 3.97 2048	0812 1.10 1512 4.25 2218	0912 1.39 1606 4.61 2330	0620 2 04 4424 4 60 4740	0030 3.01 1124 1.00 1746	0818 3.57 1312 1.54 1930	0854 3 82 1406 1 42 2018	0948 4.01 1454 1.33 2054	1030 4.16 1548 1.30 2148	1112 4.25 1648 1.34 2236	1154 4.30 1742 1.45 2324	1248 4.31 1848 1.57	0706 0.50 1336 4.30 2006 1	0/48 1.05 1436 4.31 2136 1	0842 1.34 1536 4.3/ 2306 1	0618 2 83 1048 2 10 1724	0718 3.01 1148 2.16 1806	0754 3.19 1236 2.12 1848	0830 3.34 1318 2.03 1918	0854 3.48 1354 1.93 1954	0924 3.61 1430 1.82 2024	0948 3.73 1454 1 74 2054	1018 3 84 1536 1 68 2130	10/8 2 04 1640 1 66 2454	1110 4 04 1010 1.00 2.04 1110 4 04 4.05 4.05	1148 4.04 1654 1.66 2242	1140 4.13 1/42 1.68 2324	
	Tidal range, highs, and lows in feet	_	Ht Time Ht Time	-0.12 1206 3.53 1706 2.12 2254	0.12 1248 3.62 1800 2.16 2336	0.42 1330 3.76 1912 2.13	3.52 0/18 0.76 1418 3.97 2048	3.06 0812 1.10 1512 4.25 2218	2.78 0912 1.39 1606 4.61 2330 2.70 1010 1.60 1651 5.03	2.73 1016 1.80 1634 5.03	0.21 0030 3.01 1124 1.66 1/46	0.91 0818 3.57 1312 1.54 1930	1.24 0854 3.82 1406 1.42 2018	1.37 0948 4.01 1454 1.33 2054	1.29 1030 4.16 1548 1.30 2148	1.01 1112 4.25 1648 1.34 2236	0.59 1154 4.30 1742 1.45 2324	-0.07 1248 4.31 1848 1.57	4.05 0706 0.50 1336 4.30 2006 1	3.39 0/48 1.05 1436 4.31 2136 1	2.30 0642 1.34 1336 4.37 2306 1 2.73 0642 1.60 1630 4.46	0.86 0618 2.83 1048 2.10 1724	0.50 0718 3.01 1148 2.16 1806	0.21 0754 3.19 1236 2.12 1848	-0.02 0830 3.34 1318 2.03 1918	-0.19 0854 3.48 1354 1.93 1954	-0.29 0924 3.61 1430 1.82 2024	-0.31 0948 3.73 1454 1 74 2054	0.27 1018 3.84 1536 1.68 2130	0.2 10.0 0.0 10.0 1.00 2.00	0.13 1040 3.34 1010 1.00 Z134	+ 0.00 116 4.04 1654 1.66 2242	. 0.38 146 4.13 142 1.68 2324	
		_	Time Ht Time Ht Time	0530 -0.12 1206 3.53 1706 2.12 2254	0606 0.12 1248 3.62 1800 2.16 2336	0642 0.42 1330 3.76 1912 2.13	0030 3.52 0/18 0./6 1418 3.97 2048	0148 3.06 0812 1.10 1512 4.25 2218	0330 2.78 0912 1.39 1606 4.61 2330	0312 2.79 1016 1.60 1634 5.03	0030 0.21 0030 3.01 1124 1.06 1746 0118 0 11 0720 1 2 20 1 1 1 64 1 1 1 1 1	0206-0.91 0818 3.57 1312 1.54 1930	0242 -1 24 0854 3 82 1406 1 42 2018	0324 -1.37 0948 4.01 1454 1.33 2054	0412-1.29 1030 4.16 1548 1.30 2148	0454 - 1.01 1112 4.25 1648 1.34 2236	0536-0.59 1154 4.30 1742 1.45 2324	0618 -0.07 1248 4.31 1848 1.57	0018 4.05 0706 0.50 1336 4.30 2006 1	0130 3.39 0/48 1.05 1436 4.31 2136 1	0234 2.30 0842 1.34 1336 4.37 2306 1	0006 0 86 0618 2 83 1048 2 10 1724	0054 0.50 0718 3.01 1148 2.16 1806	0136 0.21 0754 3.19 1236 2.12 1848	0206-0.02 0830 3.34 1318 2.03 1918	0242 - 0.19 0854 3.48 1354 1.93 1954	0312 -0.29 0924 3.61 1430 1.82 2024	0336-0.31 0948 3.73 1454 1 74 2054	0406-0.27 1018 3.84 1536 1.68 2130	0430 -0 13 1048 3 04 1618 4 66 2464	45.12 00.1 0101 40.6 0.401 01.0-0.40	0434 0.06 1118 4.04 1654 1.66 2242	522 1.68 4.13 1.42 1.68 2324	
		_	Range Time Ht Time Ht Time	4.52 0530 -0.12 1206 3.53 1706 2.12 2254	3.86 0606 0.12 1248 3.62 1800 2.16 2336	3.34 0642 0.42 1330 3.76 1912 2.13	3.21 0030 3.52 0/18 0./6 1418 3.97 2048	3.15 0148 3.06 0812 1.10 1512 4.25 2218	3./3 0330 2./8 0912 1.39 1606 4.61 2330	5.43 USIZ Z./8 1016 1.60 1634 5.US	5.25 0050 0.21 0050 3.01 1124 1.06 1/48 6.25 01148 0.41 0750 2.50 1524 1.64 1545	7.05 0206-0.91 0818 3.57 1312 1.54 1930	7.50 0242-1.24 0854 3.82 1406 1.42 2018	7.54 0324-1.37 0948 4.01 1454 1.33 2054	7.15 0412-1.29 1030 4.16 1548 1.30 2148	6.39 0454-1.01 1112 4.25 1648 1.34 2236	5.34 0536-0.59 1154 4.30 1742 1.45 2324	4.38 0618 -0.07 1248 4.31 1848 1.57	3.81 0018 4.05 0706 0.50 1336 4.30 2006 1	3.26 0130 3.39 0/48 1.05 1436 4.31 2136 1	3.13 0234 2.30 0842 1.34 1336 4.37 2306 1 2.59 0448 2.73 0942 1.00 1630 4.40	3.78 0006 0 86 0618 2 83 1048 2 10 1724	4.32 0054 0.50 0718 3.01 1148 2.16 1806	4.80 0136 0.21 0754 3.19 1236 2.12 1848	5.18 0206-0.02 0830 3.34 1318 2.03 1918	5.45 0242-0.19 0854 3.48 1354 1.93 1954	5.59 0312-0.29 0924 3.61 1430 1.82 2024	5.56 0336-0.31 0948 3.73 1454 1 74 2054	5.37 0406-0.27 1018 3.84 1536 1.68 2130	4 98 0430-0 13 1048 3 04 1648 4 66 3464	440 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3.75 0524 0.00 1116 4.04 1654 1.66 2242	5.75 654 6.36 1146 4.15 1742 1.68 2324	
		Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	Time Ht Time Ht Time	4.52 0530 -0.12 1206 3.53 1706 2.12 2254	3.86 0606 0.12 1248 3.62 1800 2.16 2336	3.34 0642 0.42 1330 3.76 1912 2.13	3.21 0030 3.52 0/18 0./6 1418 3.97 2048	3.15 0148 3.06 0812 1.10 1512 4.25 2218	3./3 0330 2./8 0912 1.39 1606 4.61 2330	5.43 USIZ Z./8 1016 1.60 1634 5.US	5.25 0050 0.21 0050 3.01 1124 1.06 1/48 6.25 01148 0.41 0750 2.50 1524 1.64 1545	7.05 0206-0.91 0818 3.57 1312 1.54 1930	7.50 0242-1.24 0854 3.82 1406 1.42 2018	7.54 0324-1.37 0948 4.01 1454 1.33 2054	7.15 0412-1.29 1030 4.16 1548 1.30 2148	6.39 0454-1.01 1112 4.25 1648 1.34 2236	5.34 0536-0.59 1154 4.30 1742 1.45 2324	4.38 0618 -0.07 1248 4.31 1848 1.57	3.81 0018 4.05 0706 0.50 1336 4.30 2006 1	3.26 0130 3.39 0/48 1.05 1436 4.31 2136 1	0234 2.30 0842 1.34 1336 4.37 2306 1	3.78 0006 0 86 0618 2 83 1048 2 10 1724	4.32 0054 0.50 0718 3.01 1148 2.16 1806	4.80 0136 0.21 0754 3.19 1236 2.12 1848	5.18 0206-0.02 0830 3.34 1318 2.03 1918	5.45 0242-0.19 0854 3.48 1354 1.93 1954	5.59 0312-0.29 0924 3.61 1430 1.82 2024	5.56 0336-0.31 0948 3.73 1454 1 74 2054	5.37 0406-0.27 1018 3.84 1536 1.68 2130	4 98 0430-0 13 1048 3 04 1648 4 66 3464	440 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3.75 0524 0.00 1116 4.04 1654 1.66 2242	5.75 654 6.36 1146 4.15 1742 1.68 2324	

San Nicolas Island, CA September 1995

TABLE 25. San Nicolas Island Tides, October 1995

San Nicolas Island, CA October 1995

		0		0.31	75	4.84	88	81	65	4.40 10	92	43	9	28.0	20	95	82	92	16	4.26	29	22	07	82	61		12	20	0.21	2
		s Tim	五			818 4																					•			
		aving	Time	2218		~	6	1954	S S S	Z 5	2236	23	č	2012	2130	22	23,	24(187	1930	2	2054	217	223	2336		1918	2030	2142	127
sţ	eet	ight S	Ī	4.51	4.56	1.34	0.85	0.46	0.19	0 0	0.15	0.34	0.58	4.0	3.78	3.64	3.69	3.84	90.	0.59	0.14	0.24	-0.48	7.57	0.52	-0.34	5.05	4.63	4.28	-
o. We	vs in f	Dayli	Time		606			354		512			908		312	448	612 ;	718	8 8 8					930 -(718 -(1818 -(142	248 4		
33° 16.0' North, 119° 30.0' West	Tidal range, highs, and lows in fee	Pacific Standard Time - Add one hour for Daylight Savings Time	-	_			_	_	- 1		_	_	- 1		_	_	_	*		_	•	•	•	•	•	•	•	•	- +	-
119,	hs, aı	ne ho	Ī		8 2.32 1 86													2.08											2.44	
Nort	e, hig	o pp	Time	0830	1018	0636	0712	074	0812	0047	0936	100	1042	0546	0712	0936	1057	1148	0648	0712	0742	0812	0842	0918	0924	1048	0536	0648	0836	2
16.0'	rang	/ - eu	Ĭ	3.25	3.59	0.04	0.04	0.14	0.34	0.0	1.26	1.62	1.97	5.0	3.01	3.25	3.51	3.80 4 11	0.71	0.70	0.74	0.85	<u>.</u>	1.24	1.53	1.85	3.43	3.41	3.61 2.05	
33°	Tidal	rd Tir	Time		0506										0348				0000					0318				0206		•
		tanda	nge Ti			_																								
		ifics	e Range	4.20	4. c	4.7	4.8	4.8	4. n	o re	4.9	4.6	4.0	0 0	2.7	2.6	2.0	ω c	3.7	4.	9.4	5.6	6.1	6.2	9.	5.7	2.1	4.5	3.807	
		Pac	Date	10	88	88	02	90	60	8 8	9	Ξ	2 5	2 4	15	9	14	8 6	50	7	52	33	77	52	9	27	87	8	8 6	
			_				_					_								-							_			
			-								_			•																
							₩	_									&	c	. 0	2	٥.								١٥.	
		•		8	12 5	_		8	<u>``</u>	0 7	<u>ي</u> ا ج	ဖ	S	ď			\sim	-	- ~			\mathbf{c}	_	۸ı	m	~				l i
		s Time	Ĭ		0.52		5.44			5.39				400	1.27			7				4.80	4.67	4.45	4.08	3.68		0.45	0 4	İ
		avings Time	Time Ht		2254 0.52					2042 5.39				1948 1 23		2248 1.1			1836 4.6							က်				
st	feet	ight Savings Time		2124	2254	4007	1824	1912	1954	2042	2206	2248	2336	1948	2124	2248	2342	1754	1836	1912	1948	2024	2106	2148	2230	2324 3.		1936	2100	
0' West	ws in feet	r Daylight Savings Time	H Time	6 4.61 2124	4.68 2254	7.03 2.334 5.18	1.61 1824	1.21 1912	0.81 1954	0.61 2042	0.47 2206	0.59 2248	0.79 2336	4.29 1948	4.05 2124	3.91 2248	3.97 2342	4.17 2.15 1754	1.79 1836	1.42 1912	1.05 1948	0.72 2024	0.45 2106	0.26 2148	0.19 2230	0.23 2324 3	0.34	1.88 1936	1.65 2100	
	.⊆	>	Time Ht Time	1336 4.61 2124	1454 4.68 2254	1730 5.18	1230 1.61 1824	1318 1.21 1912	1406 0.81 1954	1524 0.61 2042	1606 0.47 2206	1648 0.59 2248	1742 0.79 2336	1212 4.29 1948	1312 4.05 2124	1436 3.91 2248	1554 3.97 2342	1706 4.17	1248 1.79 1836	1318 1.42 1912	1354 1.05 1948	1436 0.72 2024	1512 0.45 2106	1548 0.26 2148	1636 0.19 2230	1/24 0.23 2324 3	1818 0.34	1154 4.88 1936	1312 4.65 2100	
	and lows in	>	Ht Time Ht Time	8 2.02 1336 4.61 2124	8 2.32 1454 4.68 2254	2.07 1730 5.18	3.94 1230 1.61 1824	4.29 1318 1.21 1912	4.59 1406 0.81 1954	4.82 1442 0.61 2042 4.96 1524 0.47 2124	4.99 1606 0.47 2206	4.92 1648 0.59 2248	4.77 1742 0.79 2336	2.04 1212 4.29 1948	2.43 1312 4.05 2124	2.71 1436 3.91 2248	2.72 1554 3.97 2342	2.48 1/06 4.17 3.64 1206 2.15 1754	3.88 1248 1.79 1836	4.14 1318 1.42 1912	4.41 1354 1.05 1948	4.67 1436 0.72 2024	4.90 1512 0.45 2106	5.08 1548 0.26 2148	5.18 1636 0.19 2230	5.19 1/24 0.23 2324 3	5.08 1818 0.34	1154 4.88 1936	1312 4.65 2100	
	and lows in	>	Time Ht Time	0648 2.02 1336 4.61 2124	1006 2 34 1619 4 80 2254	1124 2.07 1730 5.18	1230 1.61 1824	4.29 1318 1.21 1912	4.59 1406 0.81 1954	1524 0.61 2042	4.99 1606 0.47 2206	4.92 1648 0.59 2248	1742 0.79 2336	2.04 1212 4.29 1948	2.43 1312 4.05 2124	2.71 1436 3.91 2248	2.72 1554 3.97 2342	1706 4.17	3.88 1248 1.79 1836	4.14 1318 1.42 1912	4.41 1354 1.05 1948	4.67 1436 0.72 2024	4.90 1512 0.45 2106	5.08 1548 0.26 2148	5.18 1636 0.19 2230	1/24 0.23 2324 3	5.08 1818 0.34	1154 4.88 1936	2 2.30 1312 4.65 2100	
	and lows in	- Add one hour for Day	Ht Time Ht Time	0648 2.02 1336 4.61 2124	2.91 0818 2.32 1454 4.68 2254 3.19 1006 2.34 1618 4.89 2254	3.56 1124 2.07 1730 5.18	-0.21 0654 3.94 1230 1.61 1824	0.41 0736 4.29 1318 1.21 1912	0.45 0812 4.59 1406 0.81 1954	0.10 0918 4.96 1524 0.47 2124	0.25 0948 4.99 1606 0.47 2206	1024 4.92 1648 0.59 2248	1130 4 64 177 1742 0.79 2336	0554 2.04 1212 4.29 1948	0636 2.43 1312 4.05 2124	0806 2.71 1436 3.91 2248	1012 2.72 1554 3.97 2342	0654 3.64 1206 4.17	0712 3.88 1248 1.79 1836	0736 4.14 1318 1.42 1912	0/54 4.41 1354 1.05 1948	0824 4.67 1436 0.72 2024	0046 4.90 1512 0.45 2106	0918 5.08 1548 0.26 2148	1636 0.19 2230	11054 5.19 1724 0.23 2324 3	1100 3.08 1818 0.34	0535 2.00 1154 4.88 1936	0042 2.36 1312 4.65 2100	
33° 16.0' North, 119° 30.0' West	.⊆	- Add one hour for Day	Hi Time Hi Time Hi Time	2.97 0648 2.02 1336 4.61 2124	2.91 0818 2.32 1454 4.68 2254 3.19 1006 2.34 1618 4.89 2254	3.56 1124 2.07 1730 5.18	-0.21 0654 3.94 1230 1.61 1824	0.41 0736 4.29 1318 1.21 1912	0.45 0812 4.59 1406 0.81 1954	0.10 0918 4.96 1524 0.47 2124	0.25 0948 4.99 1606 0.47 2206	0.67 1024 4.92 1648 0.59 2248	1.13 1054 4.77 1742 0.79 2336 160 1130 4 54 1826 1.63	3.18 0554 2.04 1212 4.29 1948	2.86 0636 2.43 1312 4.05 2124	2.88 0806 2.71 1436 3.91 2248	3.13 1012 2.72 1554 3.97 2342	3.39 1118 2.48 1706 4.17 0.66 0654 3.64 1206 215 1754	0.48 0712 3.88 1248 1.79 1836	0.37 0736 4.14 1318 1.42 1912	0.32 0/54 4.41 1354 1.05 1948	0.34 0824 4.67 1436 0.72 2024	0.45 0046 4.90 1512 0.45 2106	0.02 0918 5.08 1548 0.26 2148	1 22 1021 5.18 1636 0.19 2230	1.52 1024 5.19 1/24 0.23 2324 3	234 0505 2.08 1818 0.34	9 3.31 US36 2.00 1154 4.88 1936	5 3.12 0042 2.36 1312 4.65 2100	
	and lows in	- Add one hour for Day	Time Ht Time Ht Time	0154 2.97 0648 2.02 1336 4.61 2124	0354 2.91 0818 2.32 1454 4.68 2254 0524 3.19 1006 2.34 1618 4.69 2254	0624 3.56 1124 2.07 1730 5.18	0048 - 0.21 0654 3.94 1230 1.61 1824	0130 -0.41 0736 4.29 1318 1.21 1912	0240 -0.45 0812 4.59 1406 0.81 1954	0312-0.10 0918 4.96 1524 0.47 2124	0342 0.25 0948 4.99 1606 0.47 2206	0412 0.67 1024 4.92 1648 0.59 2248	0442 1.13 1054 4.77 1742 0.79 2336 0524 1.60 1130 4.54 1826 1.52	0036 3.18 0554 2.04 1212 4.29 1948	0212 2.86 0636 2.43 1312 4.05 2124	0430 2.88 0806 2.71 1436 3.91 2248	0548 3.13 1012 2.72 1554 3.97 2342	0018 0.66 0654 3.64 1206 2.15 1754	0054 0.48 0712 3.88 1248 1.79 1836	0124 0.37 0736 4.14 1318 1.42 1912	0219 0.32 0/54 4.41 1354 1.05 1948	0218 0.34 0824 4.6/ 1436 0.72 2024	0318 0.52 0040 5.90 1512 0.45 2106	0348 0 89 0048 5.08 1548 0.26 2148	0418 1 22 1021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0410 1.22 1024 5.19 1/24 0.23 2324 3.	0036 2 34 0506 0.08 1818 0.34	0212 3 12 0642 2 0 1154 4.88 1936	25.5 3.12 0042 2.36 1312 4.65 2100	
	and lows in	>	Hi Time Hi Time Hi Time	3.73 0154 2.97 0648 2.02 1336 4.61 2124	2.91 0818 2.32 1454 4.68 2254 3.19 1006 2.34 1618 4.89 2254	3.11 0624 3.56 1124 2.07 1730 5.18	5.65 0048 -0.21 0654 3.94 1230 1.61 1824	5.99 0130 -0.41 0736 4.29 1318 1.21 1912	5.73 0242-0.45 0812 4.59 1406 0.81 1954	5.17 0312-0.10 0918 4.96 1524 0.47 2124	4.74 0342 0.25 0948 4.99 1606 0.47 2206	4.33 0412 0.67 1024 4.92 1648 0.59 2248	3.58 0442 1.13 1054 4.77 1742 0.79 2336 3.51 0524 1.60 1130 4.64 1026 4.02	3.06 0036 3.18 0554 2.04 1212 4.29 1948	2.78 0212 2.86 0636 2.43 1312 4.05 2124	2.80 0430 2.88 0806 2.71 1436 3.91 2248	3.10 0348 3.13 1012 2.72 1554 3.97 2342 1 60 0624 3.30 4448 5.45	3.74 0018 0.66 0654 3.64 1206 2.15 1754	4.12 0054 0.48 0712 3.88 1248 1.79 1836	4.38 0124 0.37 0736 4.14 1318 1.42 1912	4.46 0219 0.32 0/24 4.41 1354 1.05 1948	4.47 0248 0.43 0849 4.67 1436 0.72 2024	482 0318 062 0046 5.00 1512 0.45 2106	4 99 0348 0 89 0048 5.08 1548 0.26 2148	4 96 0419 4 22 4024 5 18 1636 0.19 2230	4.74 0454 1 60 1106 E 08 1010 E 02	4.43 0036 234 0036 236 133	4.20 0212 3.12 0542 2.00 1154 4.88 1936	312 3.12 0042 2.36 1312 4.65 2100	

TABLE 26. San Nicolas Island Tides, November 1995

San Nicolas Island, CA November 1995

TABLE 27. San Nicolas Island Tides, December 1995

San Nicolas Island, CA December 1995

		33	ր 16.0	33° 16.0' North, 119°	119° 3	30.0' West	est					33° 1	6.0' N	33° 16.0' North, 119° 30.0' West	0.0° Wes			
		Τά	al rang	Tidal range, highs,	s, and lo	lows in feet	feet					Tidal	ange,	Tidal range, highs, and lows in feet	lows in fe	e		
Paci	Pacific Standard Time	dard T		- Add one hour fo	e hour	_	light S	Daylight Savings Time	Пте	Pac	ific Star	Pacific Standard Time	19 - Ас	- Add one hour for Daylight Savings Time	r for Dayli	ight Sa	/ings Ti	e E
Date	. Range	Time	Ī	Time	f	Time	±	Time	Ī	Date	Range	Time Ht		Time Ht	Time #	•	Time	f
28	3.90	0524	4.32	113	1.56	1706	4.07	2342	0.42	 28	4.00	0530 4	5.01	1224 0.77	1906 3	3.38	2348 1	1.13
		0024	0.57	983	4.97	1318	9. C	1006	8	 8	5.23			0642 5.19			1954	3.44
		0106	0.76	071	5.19	1354	0.14	1948		 04	5.57							3.45
		0136	0.98	074	5.33	1436	-0.11	2030	3.93	9	5.76	0142		0748 5.35			2112	3.45
		0236	7.7	200	5.38 5.38	1512	-0.25	2112		86	5.6			0818 5.33	1530 -0			247
		0300	1.68	060	5.25	1618	, c,	2236		 88	5.53					-0.36		35
		0330	1.91	936	5.08	1654	90.0	2318	3.46	60	5.18							3.31
		0400	2.14	1006	4.85	1736	0.13			9	4.71							
		0012	3.17	9436	2.37	1042	4.56	1824	0.36	Ξ	4.13							.24
		0112	3.09	0524	2.60	1118	4.21	1918	0.59	 2	3.45	0118 3		0606 2.49	1130 3	3.96	1906	0.51
		0230	3.13	0 0 0 0	2.79	1212	3.85	2012	0.77	 <u>ლ</u>	2.73							.79
		0342	3.30	0824	2.80	1324	3.50	2112	0.90	7 !	2.57				1342 3			.05
		0430	3.56	1012	2.51	1454	3.29	2206	0.98	<u>.</u>	2.65				1530 2			.26
		4040	3.87	1118	2.03	1624	3.27	2254	1.03	9 !	2.96	0430 4		1142 1.30	1706 2		2236	6.
		020	, Z	1200	1.45	1736	3.37	2330	1.06	1,	4.08				1818 3			.48
		4000	63.	1242	0.83	1830	3.53			<u></u>	5.21				1912 3			
		2002	2	0630	5.05	1324	0.22		3.67	 6	6.26				1354 -0			3.47
		9 6	2.5	90/0	5.45	1400-	0.34		3.79	2	7.11				1436 -1			3.66
		250	<u> </u>	0742	5.79	1448 -	-0.79		3.84	2 2	7.64	0154 1		0806 6.21	1524 -1	-1.42		3.81
		7 7 7	?	000	20.0	1536 -	1.07		3.84	7 5	\.\.				1-9091			.91
		9000	4.6	0854	80.0	1618 -	1.18	2236	3.79	8	7.48				1654 -1		2312	3.97
		7 6 6	ē 6	0942	96.	1712 -	1.09		3.72	 24	6.78				1742 -1			20.
		9560	Σ .	1036	.64	1754 -(3.86			 3	5.74				1824 -0	.60		
		0000	9.0	0536	 	1130 (5.16	1854 -(-0.51	56 1	4.50			0636 1.71			•	-0.06
		200	0 6	1654	8	1230 4	1.58	1954 -(0.12	 77	3.66	0154 4		754 1.74				.49
		0248	26.	3818	4	1348 4	1.01	2054	0.26	58	3.28			_			2106 (96.0
		556	20 9	000	.82	1524 3	3.60	2154 (09.0	8	3.26							.37
		0442	4 .	118	E	1648 3	3.41	2254 (0.88	 3 3	3.92 4.54	0454 4 0542 4	4.62 1	1206 0.69 1306 0.26	1806 2 1912 3	2.89 3.02		.63
						,												

TABLE 28. Moonrise and Moonset, Barking Sands, 1995

ions Dept. 2-5420	Dec. Rise Set h m h m 1433 0226 1513 0319 1553 0412 1636 0504 1720 0555	1806 0646 1854 0735 1943 0822 2032 0907 2122 0949	2212 1029 2302 1108 2353 1146 1224 0046 1302	0140 1343 0236 1427 0335 1515 0438 1608 0542 1706	0646 1809 0748 1915 0845 2020 0938 2124 1027 2226	1111 2324 1153 1234 0020 1313 0115 1354 0208 1435 0300
Astronomical Applications Dept U.S. Naval Observatory Washington, D.C. 20392-5420	Nov. Rise Set h m h m 1432 0144 1513 0240 1553 0335 1633 0430	1755 0617 1839 0709 1924 0801 2011 0851 2059 0939	2148 1025 2238 1109 2328 1151 1231 0019 1310	0110 1348 0203 1427 0257 1508 0354 1552 0454 1639	0557 1731 0701 1828 0805 1928 0907 2032 1005 2135	1058 2238 1147 2338 1232 1313 0036 1354 0132
Astronomica U.S. Naval Washington,	Oct. Rise Set h m h m 1324 1416 OO51 1504 O151 1550 O251 1633 O349	1714 0446 1755 0542 1836 0637 1917 0732 2000 0825	2044 0918 2130 1009 2217 1058 2306 1145 2355 1231	1314 0046 1355 0137 1435 0229 1515 0322 1555	0417 1635 0514 1718 0613 1804 0714 1853 0817 1946	0920 2044 1021 2143 1119 2245 1213 2346 1303
	Sept. Rise Set h m h m 1235 2358 1335 1433 0056 1528 0156	1709 0359 1754 0500 1838 0600 1919 0658 2000 0754	2041 0849 2123 0943 2206 1036 2251 1127 2337 1217	1306 0025 1352 0114 1437 0204 1520 0256 1601	0348 1641 0441 1721 0536 1802 0631 1843 0729 1926	0828 2012 0928 2102 1029 2155 1129 2251 1228 2350
1995	Aug. Rise Set hm hm 1045 2246 1142 2329 1240 1341 0016	1543 0204, 1642 0304 1738 0408 1830 0512 1918 0615	2003 0716 2045 0816 2126 0913 2207 1008 2247 1102	2329 1154 1246 0012 1336 0057 1425 0143 1513	0232 1559 0322 1643 0413 1725 0505 1806 0558 1846	0651 1925 0745 2005 0841 2046 0937 2129 1035 2215 1135 2305
Barking Sands, Kauai, Hawaii Rise and Set for the Moon for 1995 Hawaii-Aleutian Time	July Rise Set hm hm hm 0916 2207 1008 2245 11100 2324 11154	1349 0046 1449 0132 1552 0222 1656 0317 1759 0418	1858 0522 1953 0627 2043 0732 2129 0834 2211 0934	2252 1031 2331 1126 1219 0011 1311 0051 1402	0132 1453 0215 1542 0301 1631 0348 1718 0438 1803	0528 1846 0620 1928 0712 2008 0804 2047 0857 2126 0951 2205
ing Sands, Kauai, Ha d Set for the Moon fi Hawaii-Aleutian Time	June Rise Set h m h m 0845 2206 0936 2247 1027 2327 1119	1306 0045 1402 0125 1501 0206 1602 0252 1707 0341	1812 0436 1917 0535 2018 0639 2115 0744 2206 0848	2253 0951 2335 1050 1147 0016 1241 0054 1334	0133 1426 0211 1517 0252 1607 0334 1657 0418 1747	0504 1835 0552 1921 0642 2005 0733 2047 0824 2128
Barki Rise and H	Hay Rise Set h m h m 0737 2105 0823 2153 0911 2240 1000 2325	1141 0007 1233 0048 1327 0129 1421 0208 1518 0249	1617 0331 1719 0415 1824 0504 1929 0557 2034 0655	2137 0756 2234 0900 2326 1003 1104 0014 1203	0057 1259 0137 1354 0216 1446 0254 1538 0332 1629	0452 1811 0535 1901 0620 1950 0707 2037 0756 2123
	Apr. Rise Set h m h m 0733 2039 0814 2131 0857 2221 0941 2311	1116 1206 0045 1258 0129 1350 0212 1444 0253	1540 0334 1637 0415 1736 0457 1837 0541 1940 0628	2045 0719 2149 0813 2251 0911 2349 1012 1113	0043 1214 0131 1312 0216 1409 0257 1504 0336 1557	0415 1650 0453 1741 0531 1833 0612 1924 0653 2015
, 02,	Mar. Rise Set h m h m 0700 1917 0740 2015 0819 2105 0858 2157	1019 2339 1102 1147 0029 1235 0118 1324 0205	1416 0251 1509 0336 1603 0419 1659 0501 1755 0542	1854 0624 1953 0707 2055 0751 2157 0839 2259 0929	1023 0001 1121 0059 1220 0154 1319 0245 1419	0332 1517 0416 1613 0457 1708 0536 1802 0615 1855
W159 47', N22 02	Feb. Rise Set h m h m 0826 2036 0906 2131 1024 2316	1142 0007 1224 0058 1308 0148 1354 0238 1443 0326	1534 0414 1627 0500 1721 0544 1816 0626 1912 0708	2008 0749 2106 0830 2204 0912 2304 0956	0005 1133 0106 1227 0206 1325 0304 1425 0358 1525	0449 1626 0536 1725 0619 1822
	Jan. y Rise Set h m h m 10728 1855 0021 1958 0099 2058 0093 2156	5 1112 2343 7 1149 8 1227 0035 9 1305 0125 0 1346 0216	1 1428 0306 2 1513 0356 3 1601 0445 4 1651 0534 5 1743 0621	6 1836 0706 7 1930 0749 8 2025 0830 9 2120 0910 0 2215 0950	2 2312 1030 2 1112 3 0010 1156 4 0110 1244 5 0211 1336	6 0313 1433 7 0414 1533 8 0513 1635 9 0607 1738 0 0657 1839 1 0744 1939
Location:	Day Rise 01 0728 02 0828 03 0905 04 0953	06 1116 07 1146 08 122 09 130 134	11 142 12 151 13 160 14 165 15 174	16 183 17 193 18 202 19 212 20 221	21 231 22 23 001 24 011 25 021	26 031 27 041 28 051 29 060

S
6
9
-
, January
Tides,
Allen
Port
29.
BLE
₹
\mathbf{F}
-

TABLE 30. Port Allen Tides, February 1995

					Time Ht	2242 0.09	2330 0.25	1936 1.13	_	_		1724 0.10		1854 0.00	2018 -0.05	2054 -0.04		2224 0.09		_		2254 1.51	-		1842 -0.04	1936 -0.06	2024 -0.06	2112 -0.02			
	Вау, НІ	5.0' West	ws in feet	ime (AHST)	Time Ht	1654 0.99	1748 1.04 1836 1.08	1306 0.06			1524 0.13			1318 0.69	1436 0.85				1812 1.29			1518 0.00				1354 0.86					
February 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, HI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Time Ht		1206 0.01				0812 0.73		0818 0.34	0848 0.25	0936 0.12			1054 -0.01	1154 -0.05	0548 1.21		0/24 0.81						0948 -0.02			
<u>u</u>	Port Alle	21° 54.0' I	Tidal range	Alaska-Hawa	Ħ	0436 1.85	0506 1.67		0124 0.57		0512 0.67		_		0236 1.83	•	•	0406 1.69	- •		0130 0.48	0512 0.55		_	•	0142 1.88	0218 1.86	•			
					Date Range Time	•	02 1.65	•	05 1.09		07 1.25			11 1.72					-		20 1.45				_	26 1.94	_	_			
												-																			-
					Time Ht		•		•	2036 1.01	2306 1.30	2354 1.47	1754 0 04	•		1954 -0.07	2030 -0.07	2142 0.01		2306 0.22		_		2324 1.61		1734 -0.14	1046 -0.10	2020 -0.20 2024 -0.19	2112 -0.13	2154 -0.04	
	Bay, HI	15.0' West	lows in feet	Пте (AHST)		0.71 2112	0.79 2248	0.84 2336		0.07 2036 1	0.08 2306 1	0.07 2354 1	0.05	1836	0.65 1918	0.67 1954	0.70 2030	0.78 2142	0.84 2224		1.09	-0.02 2054 1	-0.03 2218	-0.06 2324		0.65 1734	0.00	0.79 2024	1530 0.86 2112 -0.13	0.93 2154	
January 1995		ಣ		-	H _t	1054 0.03 1542 0.71 2112	1142 0.02 1630 0./5 2154 · 1218 0.02 1724 0.79 2248	1254 0.04 1818 0.84 2336	1330 0.05 1924 0.91	0648 1.44 1406 0.07 2036 1	0806 1.00 1530 0.08 2306 1	0906 0.82 1618 0.07 2354 1	1024 0.69 1706 0.05	0812 0.50 1142 0.67 1754 0848 0.39 1242 0.65 1836	0924 0.30 1330 0.65 1918	0954 0.23 1412 0.67 1954	1018 0.18 1454 0.70 2030	1118 0.11 1606 0.78 2142	1142 0.08 1654 0.84 2224	1212 0.05 1742 0.91 2306	1324 0.00 1942 1.09	0654 1.24 1406 -0.02 2054 1	0742 1.02 1454 -0.03 2218	0854 0.83 1554 -0.06 2324	1024 0.69 1654 -0.09	0/34 0.34 1134 0.63 1/34	0030 0.20 1234 0.00 1040	0916 0.10 1334 0.72 1936 0954 0.03 1448 0.79 2024	1030 0.00 1530 0.86 2112	1054-0.01 1612 0.93 2154	
January 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, HI		Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Ht Time Ht Time	0342 2.29 1054 0.03 1542 0.71 2112	2.22 1142 0.02 1630 0.75 2154 2.08 1218 0.02 1724 0.79 2248	0536 1.90 1254 0.04 1818 0.84 2336	0612 1.68 1330 0.05 1924 0.91	0030 0.46 0648 1.44 1406 0.07 2036 1	0336 0.75 0806 1.00 1530 0.08 2306 1	0548 0.73 0906 0.82 1618 0.07 2354 1	0724 0.61 1024 0.69 1706 0.05	0124 1.73 0848 0.39 1242 0.65 1836	0154 1.83 0924 0.30 1330 0.65 1918	0230 1.91 0954 0.23 1412 0.67 1954	0254 1.95 1018 0.18 1454 0.70 2030	0356 1.96 1048 0.14 1530 0.74 2106 0354 1.94 1118 0.11 1606 0.78 2142	0430 1.88 1142 0.08 1654 0.84 2224	0506 1.77 1212 0.05 1742 0.91 2306	0536 1.63 1242 0.02 1636 0.99 2554 0612 1.44 1324 0.00 1942 1.09	0112 0.54 0654 1.24 1406 -0.02 2054 1	0254 0.66 0742 1.02 1454 -0.03 2218	0506 0.64 0854 0.83 1554 -0.06 2324	0648 0.50 1024 0.69 1654 -0.09	0024 1.81 0734 0.34 1134 0.63 1734	0116 1.97 0630 0.20 1234 0.60 1646	0154 2.06 0916 0.10 1554 0.72 1956 0242 2 12 0954 0 03 1448 0 79 2024	0324 2:09 1030 0:00 1530 0:86 2112	0354 1.99 1054-0.01 1612 0.93 2154	

April 1995 Dott Allen Hananana Ray HI	FOIL Allen, nanapepe Day, TI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.55 0406 1.05 1012-0.01 1648	1.52 0436 0.93 1042 0.02 1724 1.45 0018 0.32 0506 0.82 1106	1.35 0112 0.37 0542 0.71 1142 0.12 1854 1	1.24 0224 0.40 0630 0.62 1218 0.20 1948 1	0342 0.39 0748 0.56 1312 0.27 2054 1	1.07 0454 0.34 0930 0.56 1430 0.34 2154 1	1.15 0548 0.27 1054 0.65 1554	0.85 0654 0.11 1236 0.96 1818 0.27	1.37 0030 1.41 0724 0.03 1318	1.41 0112 1.37 0748 -0.04 1354 1.35 2012	1.65 0154 1.30 0818 -0.11 1436 1.54 2054	1.86 0230 1.20 0848 -0.17 1518 1.70 2154	2.01 0312 1.09 0924 -0.20 1554	2.08 0354 0.96 0954-0.20 1642 1.88 2342 2.05 0436 0.83 1036-0.17 1736 1.88	1.93 0048 0.16 0530 0.71 1118 -0.09 1830 1	1.74 0154 0.19 0630 0.61 1206 0.02 1924 1	1.51 0312 0.18 0754 0.57 1306 0.15 2030 1	1.43 0424 0.14 0930 0.61 1430 0.28 2136 1	1.35 0318 0.09 1034 0.75 1354 1.35 0606 0.04 1154 0.93 1730	1.13 0642 -0.01 1254 1.12 1842 0.33	1.34 0030 1.29 0712-0.04 1336 1.30 1942	1.52 0112 1.18 0742-0.06 1412 1.45 2036	1.65 0154 1.07 0812-0.08 1448 1.57	1.74 0230 0.97 0836 -0.08 1518 1.66 2206	1.78 0254 0.87 0854 -0.07 1554 1.71 2248	1.77 0336 0.78 0930 -0.04 1624 1.73 2336	
March 1995 Port Allen Hananace Bay HI	ָ ֓֞֞֞֜֞֞֜֞֞֜֞֜֞֝֓֓֓֓֞֝֓֓֓֡֓֡֓֓֡֓֡֓֓֓֡֓֡֓֡֓֡	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.70 0330 1.68 1018-0.02 1554 1.18 2154	6.0 0.09 2.00	1.28 0506 1.20 1136 0.03 1754 1.31	1.24 0018 0.38 0530 1.04 1154 0.07 1848 1	1.20 0118 0.49 0606 0.89 1236 0.12	1.13 UZ4Z U.30 U04Z U.73 1318 U.17 ZU34 1	1.20 0554 0.47 0936 0.58 1530 0.24 2306 1	1.29 0654 0.37 1112 0.61 1642 0.23 2354 1	0.51 0724 0.28 1212 0.69 1748 0.18	1.46 0042 1.58 0754 0.20 1254	1.56 0124 1.62 0818 0.12 1342 0.94 1930	1.00 0134 1.03 0846 0.00 1418 1.08 2012 1 60 0230 1 59 0912 0 01 1454 1 23 2054	1.58 0306 1.52 0936 -0.06 1536 1.36 2148	1.58 0336 1.41 1006 -0.10 1618 1.48 2236	1.68 0412 1.27 1036 -0.12 1654 1.56	1.72 0448 1.11 1112-0.11 1/48 1.61	1.62 0148 0.35 0624 0.77 1236 -0.01	1.53 0324 0.37 0736 0.64 1330 0.07 2106 1	1.46 0454 0.32 0912 0.58 1448 0.15 2224 1	1.45 0606 0.22 1054 0.63 1618 0.19 2330 1	157 0024 1.13 1206 0.76 1736 0.17	1.37 UVZ4 1.83 U/3U U.U6 1254 U.92 1842 159 0112 150 0805 0.01 1248 1.09 1.043	1.55 0154 1.53 0836 -0.07 1424 1.23 2030	1.47 0230 1.43 0854 -0.04 1454 1.35 2118	1.48 0254 1.31 0924	1.54 0330 1.18 0948-0.03 1612 1.50 2242	

44.7
~
v,
1995
•
•
_
Mav
~~
-
_
m
Ä
·
Tides.
=
=
_
Allen
=
œ
_
•
_
_
$\boldsymbol{\tau}$
=
0
Port
4
-
8
677
m
ш
_
ABLE
~
ш
-
-

TABLE 34. Port Allen Tides, June 1995

June 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, HI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.66 0048 0.18	0718 0.61 1154 0.33 1906	1.34 0248 0.11 0830 0.70 1254 0.46 1948	1.24 0330 0.07 0948 0.86 1430 0.58 2042	1.15 0412 0.02 1054 1.07 1618 0.62 2136 1.37 0448-0.05 1148 1.32 1754 0.57 2242	1.69 0530-0.12 1236 1.57 1912 0.46 2342	2.00 0612-0.19 1318 1.81 2018 0.33	2.26 0042 0.81 0654-0.25 1406 2.01 2112	2.45 0136 0.74 0736-0.29 1448 2.16 2206	2.53 0236 0.70 0824 -0.29 1530 2.24	2.50 0324 0.67 0906-0.26 1618 2.24 2342	2.34 0418 0.66 0954-0.17 1654 2.17	2.08 0030 0.00 0518 0.6/ 1042 -0.04 1/48	1.63 0154 0.01 0730	1.40 0248 0.01 0854 0.89 1348 0.52 2006	1.19 0330 0.01 1012 1.05 1524 0.65 2054	1.24 0412 0.01 1118 1.24 1718 0.68 2148	1.44 0454-0.01 1212 1.43 1848 0.62 2248	1.01 0536 -0.02 1254 1.00 1954 0.52 2546 1.76 0612 -0.03 1336 1.73 2048 0.43	1.88 0042 0.69 0648-0.04 1412 1.83	1.95 0130 0.66 0724 -0.05 1442 1.90 2206	1.99 0218 0.65 0754 -0.04 1512 1.95 2242	1.99 0254 0.65 0830 -0.03 1548 1.96 2312	1.94 0336 0.65 0906 0.01 1618 1.95 2342	1.85 0418 0.66 0936 0.06 1648 1.91	1.70 0012 0.17 0454 0.69 1012		
May 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, HI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.73 0412 0.71 0954-0.01 1654 1.72		1.38 0154 0.26 0624 0.54 1136 0.20 1854 1	1.26 0254 0.24 0736 0.54 1224 0.30 1954 1	1.22 0348 0.20 0906 0.59 1 1.20 0436 0.15 1024 0.72 1	1.19 0512 0.09 1124 0.91 1642 0.48 2242 1	1.18 0548 0.01 1212 1.13 1806 0.43 2336 1	1.44 0624-0.07 1254 1.37 1912 0.34	1.75 0024 1.10 0654-0.14 1336 1.60	2.02 0112 1.01 0730 -0.21 1418 1.81 2106	2.23 0154 0.92 0806 -0.26 1454 1.97 2154	2.35 0248 0.82 0848 -0.28 1548 2.07	2.3/ 0335 0.74 0924-0.26 1630 2.11 2354 2.27 0430 0.66 1006.0.20 1718 2.08	2.07 0048 0.05 0524 0.61 1	1.80 0148 0.05 0636 0.59 1148 0.06 1854 1	1.64 0242 0.04 0754 0.62 1248 0.24 1954 1	1.47 0336 0.03 0924 0.72 1406 0.40	1.32 0430 0.01 1042 0.89 1348 0.51 2.148 1	1.34 0548-0.05 1236 1.30 1848 0.50	1.54 0624-0.07 1318 1.48 1954 0.43	1.71 0030 0.90 0654 -0.08 1354 1.62 2048	1.83 0118 0.81 0724-0.09 1430 1.73 2136	1.90 0154 0.73 0754 -0.09 1454 1.81 2212	1.93 0236 0.68 0824-0.08 1536 1.85	1.93 0312 0.64 0854 -0.06 1606 1.87 2330	1.88 0354 0.60 0924 -0.02 1636 1.86	1.79 0012 0.19 0430 0.58 0954	

August 1995 Port Allen. Hanapepe Bay, Hi	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.21 0054 0.14 0712 1.22 1248 0.61 1830	0.11 0936 1.49 1612	1.58 0312 0.09 1048 1.67 1806 0.66 2142	1.80 0418 0.06 1148 1.86 1918 0.51 2312	2.17 0024 0.80 0618 -0.02 1330 2.15 2048	2.25 0124 0.87 0712-0.05 1418 2.21 2124	2.24 0218 0.96 0806-0.05 1454 2.20 2154	2.12 0306 1.05 0854 -0.01 1536	1.90 0354 1.14 0942 0.08 1612 1.98 2306	1.66 0442 1.21 1030 0.21 1648 1.80 2342 124 0530 1.24 0530 1.28 1118 0.36 1724 1.60	1.22 0012 0.17 0618 1.32 1212 0.52 1754	1.16 0048 0.20 0718 1.36 1318 0.67 1830	1.17 0124 0.24 0824 1.41 1448 0.77 1912	1.20 0206 0.28 0936 1.48 1648 0.78 2012	1.26 0254 0.31 1042 1.57 1824	1.35 U354 U.31 1142 1.67 1918 U.6U 2312 1 47 DEDE D 3D 423D 4 77 40E4 D E4	1.58 0018 0.83 0554 0.26 1312 1.85 2024	1.68 0106 0.89 0648 0.22 1342 1.90	1.73 0148 0.97 0730 0.19 1418 1.92 2118	1.73 0224 1.06 0806 0.18 1448 1.91 2142	1.67 0254 1.15 0848 0.20 1518 1.86 2206	1.57 0336 1.25 0930 0.24 1548 1.78 2230	1.48 0412 1.34 1012 0.31 1618 1.66 2254	1.35 0454 1,43 1054 0.40 1648 1.52 2324	1.34 0542 1.51 1154 0.52 1724 1.35 2354	0.99 0636 1.57 1254 0.63 1806 1.18	1.44 0042 0.18 0742 1.63 1436	
July 1995 Port Allen, Hanapepe Bay, HI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.59 0042 0.15 0548 0.73 1054 0.25 1748	0154	1.19 0230 0.07 0854 1.06 1418 0.67 1948	1.24 0312 0.02 1012 1.27 1606 0.73 2048	1.82 0448-0.08 1212 1.74 1918 0.52 2312	2.09 0542-0.13 1254 1.96 2018 0.37	2.31 0024 0.74 0630 -0.18 1348 2.13	2.46 0130 0.73 0718 -0.21 1436 2.24 2154	2.49	2.22 0406 0.83 0942-0.07 1642	1.91 0454 0.89 1030 0.06 1718 1.98	1.72 0030 0.05 0554 0.95 1124 0.24 1754	1.48 0112 0.07 0654 1.02 1218 0.43 1836	1.23 0148 0.09 0806 1.11 1330 0.62 1918	1.12 0230 0.11 0924 1.23 1506 1.25 0312 0.12 1036 1.37 1706	1.39 0354 0.13 1136 1.52 1848 0.69 2206	1.54 0448 0.12 1224 1.66 1954	1.67 0536 0.10 1306 1.78 2036 0.48	1.79 0024 0.72 0624 0.08 1342 1.87 2106	1.00 0118 0.73 0634 0.06 1418	1.33 0134 0.77 0742 0.03 1448 1.98 2200	1.33 UZ4Z U.80 U818 U.05 1518 1.99 ZZ30 1.88 D318 D 85 D854 D 00 4540 4 D6 D254	1.88 0.318 0.83 0834 0.09 1548 1.96 2254	1.77 USS4 USB1 USSU U.14 1618 1.91 2324 1.64 0436 0.07 4043 0.03 4648 4.04 0051	1.04 0430 0.97 1012 0.22 1648 1.81 2354 1.36 0518 1.04 1054 0.22 4240 4.60	1.30 0318 1.04 1034 0.33 1/18 1.69	1.37 0018 0.16 0012 1.12 1142	

-
44.
~
v
•
99
_
•
-
- 61
*
-
_
_
-
w
_
=
4
w
Sept
u
des.
•
(I)
77
_
_
_
-
- CU
-
_
•
-
_
=
_
Por
~
-
_
_ •
\sim
37
C
ш
_
_
TABLE
ш
_
~
-

TABLE 38. Port Allen Tides, October 1995

October 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, HI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	1.46 0206 0.38 0942 1.84 1724 1.51 0336 0.44 1048 1.84 1818	1.58 0454 0.43 1148 1.83 1854 0.20 1.60 0036 1.16 0618 0.40 1236 1.79 1930	1.56 0124 1.34 0718 0.36 1324 1.72 2006	1.48 0206 1.51 0812 0.34 1354 1.81 2030 1.52 0242 1.65 0854 0.34 1442 1.48 2054	1.61 0318 1.75 0948 0.36 1512 1.35 2124 1.65 0354 1.82 1036 0.40 1548 1.21 2.154	1.63 0430 1.84 1124 0.45 1618 1.08 2218	1.57 0512 1.84 1212 0.51 1654 0.97	1.33 0636 1.75 1418 0.58 1824 0.79 2354	0730 1.69 1530 0.56 1948 0.75 0048 0.51 0830 1.64 1636 0.51 2130	1.16 0206 0.59 0936 1.61 1724 0.44	1.22 0342 0.63 1036 1.59 1754 0.37 2348 1.27 0454 0.61 1124 1.57 1830 0.30	1.31 0030 1.20 0606 0.55 1212 1.54 1854	1.33 0106 1.38 0706 0.48 1248 1.49 1924 1.48 0142 1.57 0754 0.42 1330 1.42 1954	1.72 0218 1.76 0848 0.36 1406 1.33 2024	2 0254 1.92 0936 0.33 1448 1.23 2054	2.10 0418 2.11 1124 0.33 1606 1.00 2154	2.05 0506 2.13 1224 0.35 1654 0.89 2242	1.91 0554 2.09 1324 0.37 1754 0.79 2330	1.60 0634 2.01 1436 0.36 1912 0.75 1.59 0030 0.32 0754 1.91 1548 0.32 2054	1.54 0142 0.46 0854 1.80 1642 0.26	1.49 0324 0.57 1006 1.68 1730 0.20 2336	
September 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, HI	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Date Range Time Ht Time Ht Time Ht	.22 0854 1.70 1624 0.68 2012 .25 1018 1.79 1754 0.58 2154	1.64 0354 0.26 1124 1.90 1854 0.45 2330 1.76 0506 0.23 1218 1.99 1936 0.34	1.84 0036 0.97 0612 0.19 1	1.87 0124 1.10 0712 0.16 1354 2.03 2048 1.10 0212 1.24 0806 0.15 1430 1.96 2118	1.69 0254 1.37 0854 0.18 1512	1.53 0336 1.47 0942 0.24 1542 1.70 2218 1.36 0418 1.55 1030 0.34 1618 1.53 2242	1.37 0454 1.60 1118 0.44 1648 1.36 2312	1.34 0542 1.62 1212 0.56 1724 1.19 2342 0.96 0630 1.61 1312 0.65 1754 1.04	1.26 0018 0.33 0724 1.59 1436 0.77 1842	1.14 0154 0.46 0942 1.60 1736 0.64	1.15 0312 0.49 1048 1.64 1830 0.55 2306	1.34 0006 0.95 0536 0.45 1224 1.74 1930	1.43 0048 1.07 0630 0.40 1254 1.76 1954	1.49 0154 1.34 0754 0.32 1412 1.71	1.46 0236 1.48 0848 0.30 1442 1.64 2112	1.47 0312 1.61 0930 0.32 1518 1.54 2136 1.61 0354 1.73 1018 0.35 1548 1.41 2206	1.69 0436 1.81 1112 0.41 1624 1.27 2236	1.71 0524 1.86 1212 0.49 1706 1.12 2318	1.67 0618 1.88 1318 0.55 1754 0.97 2354 1.30 0718 1.87 1448 0.56 1954 0.95	1.55 0054 0.30 0824 1.85 1618		

Range Time

Date |

]	NA	W	CW	PN	IS T	ΓP	806	55					_									
er 1995						Time Ht	1754	1836	1906 -0.02	2012	2042	2112	2142 0.09	2248	2336		2124		7330	1748	1830	1918	2042	2130 -0.19	2218	2306	000	2130		2348	1754 -0.01	
Decembe		ay, HI	0' West	ws in feet	ne (AHST)	Time Ht	118 1.12		254 0.89				654 0.68	748 0.67			506 0.17	542 0.12	706 -0.01	112 0.92	218 0.83	312 0.78	454 0.73				854 0.83				712 0.00	
Port Allen Tides, December 1995	December 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, H	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Time Ht 1			0836 0.46 1		0.30	0.28		0.24	0.23	0.20	1.51	55.	1006 1.04	0.58	0.44	- 1	2	0.06	0.03	_	0.02	1.48	1.24	1.02	1030 0.85 1 0748 0.53 1	-
6.	Ğ	Port Aller	21° 54.0' N	Tidal range,	Alaska-Hawa	±	1.42	1.61		1.97	2.00	2.01	0424 1.99	1.87	1.78	1.66	0.54	0.08	0.73	1.57	1.81		- c	2.31	2.26	2.14		0.49	99.0	0.71	0042 1.61	
TABLE						Date Range Time	01 1.40						08 1.89									19 2.25					26 1.93				31 0.85	
]					······································		-		-				-				-															
er 1995						Time Ht			1948 0.05			2106 0.09 2136 0.13	2206 0.19	2236 0.26				2318 1.06			1835 0.01	1942 -0.12	2018 -0.16	2054 -0.16	2142 -0.11	2312 0 13		2042 0.82				
des, November 1995	95	Bay, HI	35.0' West	lows in feet	Time (AHST)	Time Ht			1330 1.22			1518 0.92	1630 0.78					1654 0.24				1336 1.02			1554 0.80			1506 0.14		1724 0.05		
Port Allen Tides,	November 1995	Port Allen, Hanapepe Bay, Hl	21° 54.0' North, 159° 35.0' West	Tidal range, highs, and lows in feet	Alaska-Hawaii Standard Time (AHST)	Time Ht		0618	0824	0912	0954	1042	1206	1254	1348	1530	0824	0918	1018	2111	0754	0854	0942	1036	124	1312	1406	0718	200	1018 1.28	-	
VBLE 39. F		Port A	21° 54.(Tidal ran	Alaska-Ha	Time Ht		0030 1.33				0336 1.97				0542 1.76			0424 0.71			0154 1.94			0406 2.28					0454 0.69		

1

Appendix A

Appendix A

HEIGHT OF THE TIDE AT ANY TIME

The height of the tide at times intermediate to the times of high and low water is needed on occasion, and may be computed by numerical methods. An example of the method, (adapted from Table 3 of the data source), is presented here, using the predicted tides for a day at Point Mugu.

Problem: Given that the predicted times and heights of the tides are:

TIME	HEIGHT
0039	4.9
0814	0.2
1510	3.1
1933	2.4

What is the height of the tide at 0300?

Numerical Method

The duration of fall is 08h 14m - 00h 39m = 7h 35m

The time after high water is $03h\ 00m - 00h\ 39m = 2h\ 21m$

The range of tide is 4.9 - 0.2 = 4.7 feet

Entering Table A-1 at the duration of fall of 7h 40m, which is the nearest value to 6h 35m, the nearest value on the horizontal line to 2h 21m is 2h 18m after high water. Following down this column to its intersection with a range of 4.5 feet which is the nearest value to 4.7 feet, one obtains 0.9 which, being calculated from high water, must be subtracted from 4.9. The approximate height at 0300 is therefore 4.0 feet.

When the duration of rise or fall is greater than 10h 40m, enter the table with one-half the given duration and with one-half the time from nearest high or low water; but if the duration of rise or fall is less than 4h 00m, enter the table with double the given duration and time.

TABLE A-1. Height of the Tide at Any Time

Γ		ī			TABLI	- A-1.		int Oi t								
1	h.m.	h.m.	h m	h ==	h ==	h		m the ne								
	4 00 4.20 4.40	0 08 0 09 0 09	h.m. 0 16 0 17 0 19	h.m. 0 24 0 26 0 28	h.m. 0 32 0 35 0 37	h.m. 0 40 0 43 0 47	h.m. 0 48 0 52 0 56	h.m. 0 56 1 01 1 05	h.m. 1 04 1 09 1 15	h.m. 1 12 1 18 1 24	h.m. 1 20 1 27 1 33	h.m. 1 28 1 35 1 43	h.m. 1 36 1 44 1 52	h.m. 1 44 1 53 2 01	h.m. 1 52 2 01 2 11	h.m. 2 00 2 10 2 20
ootnote	5 00 5 20 5 40	0 10 0 11 0 11	0 20 0 21 0 23	0 30 0 32 0 34	0 40 0 43 0 45	0 50 0 53 0 57	1 00 1 04 1 08	1 10 1 15 1 19	1 20 1 25 1 31	1 30 1 36 1 42	1 40 1 47 1 53	1 50 1 57 2 05	2 00 2 08 2 16	2 10 2 19 2 27	2 20 2 29 2 39	2 30 2 40 2 50
fall, see footnote	6 00 6 20 6 40	0 12 0 13 0 13	0 24 0 25 0 27	0 36 0 38 0 40	0 48 0 51 0 53	1 00 1 03 1 07	1 12 1 16 1 20	1 24 1 29 1 33	1 36 1 41 1 47	1 48 1 54 2 00	2 00 2 07 2 13	2 12 2 19 2 27	2 24 2 32 2 40	2 36 2 45 2 53	2 48 2 57 3 07	3 00 3 10 3 20
Duration of rise or	7 00 7 20 7 40	0 14 0 15 0 15	0 28 0 29 0 31	0 42 0 44 0 46	0 56 0 59 1 01	1 10 1 13 1 17	1 24 1 28 1 32	1 38 1 43 1 47	1 52 1 57 2 03	2 06 2 12 2 18	2 20 2 27 2 33	2 34 2 41 2 49	2 48 2 56 3 04	3 02 3 11 3 19	3 16 3 25 3 35	3 30 3 40 3 50
Duration	8 00 8 20 8 40	0 16 0 17 0 17	0 32 0 33 0 35	0 48 0 50 0 52	1 04 1 07 1 09	1 20 1 23 1 27	1 36 1 40 1 44	1 52 1 57 2 01	2 08 2 13 2 19	2 24 2 30 2 36	2 40 2 47 2 53	2 56 3 03 3 11	3 12 3 20 3 28	3 28 3 37 3 45	3 44 3 53 4 03	4 00 4 10 4 20
	9 00 9 20 9 40	0 18 0 19 0 19	0 36 0 37 0 39	0 54 0 56 0 58	1 12 1 15 1 17	1 30 1 33 1 37	1 48 1 52 1 56	2 06 2 11 2 15	2 24 2 29 2 35	2 42 2 48 2 54	3 00 3 07 3 13	3 18 3 25 3 33	3 36 3 44 3 52	3 54 4 03 4 11	4 12 4 21 4 31	4 30 4 40 4 50
	10 00 10 20 10 40	0 20 0 21 0 21	0 40 0 41 0 43	1 00 1 02 1 04	1 20 1 23 1 25	1 40 1 43 1 47	2 00 2 04 2 08	2 20 2 25 2 29	2 40 2 45 2 51	3 00 3 06 3 12	3 20 3 27 3 33	3 40 3 47 3 55	4 00 4 08 4 16	4 20 4 29 4 37	4 40 4 49 4 59	5 00 5 10 5 20
	Ft.	F.	F.		F.				ection to							
	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	Ft. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ft. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ft. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1	Ft. 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1	Ft. 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2	Ft. 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2	Ft. 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3	Ft. 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4	Ft. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5	Ft. 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6	Ft. 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7	Ft. 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9	Ft. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0	Ft. 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1	Ft. 0.2 0.5 0.8 1.0 1.2
	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.3 0.3 0.3	0.3 0.3 0.4 0.4 0.5	0.4 0.4 0.5 0.6 0.6	0.5 0.6 0.7 0.7 0.8	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	0.8 0.9 1.0 1.1 1.2	0.9 1.0 1.2 1.3 1.5	1.0 1.2 1.4 1.6 1.7	1.2 1.4 1.6 1.8 2.0	1.3 1.6 1.8 2.0 2.2	1.5 1.8 2.0 2.2 2.5
ote	5.5 6.0 6.5 7.0 7.5	0.0 0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.2 0.2 0.2	0.2 0.3 0.3 0.3 0.3	0.4 0.4 0.4 0.5 0.5	0.5 0.6 0.6 0.7 0.7	0.7 0.8 0.8 0.9 1.0	0.9 1.0 1.1 1.2 1.2	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	1.4 1.5 1.6 1.8 1.9	1.6 1.8 1.9 2.1 2.2	1.9 2.1 2.2 2.4 2.6	2.2 2.4 2.6 2.8 3.0	2.5 2.7 2.9 3.1 3.4	2.8 3.0 3.2 3.5 3.8
Range of tide, see footnote	8.0 8.5 9.0 9.5 10.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.3 0.4 0.4 0.4 0.4	0.5 0.6 0.6 0.6 0.7	0.8 0.8 0.9 0.9 1.0	1.0 1.1 1.2 1.2 1.3	1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	1.6 1.8 1.9 2.0 2.1	2.0 2.1 2.2 2.4 2.5	2.4 2.5 2.7 2.8 3.0	2.8 2.9 3.1 3.3 3.5	3.2 3.4 3.6 3.8 4.0	3.6 3.8 4.0 4.3 4.5	4.0 4.2 4.5 4.8 5.0
Range of t	10.5 11.0 11.5 12.0 12.5	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	0.7 0.7 0.8 0.8 0.8	1.0 1.1 1.1 1.1 1.2	1.3 1.4 1.5 1.5 1.6	1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	2.6 2.8 2.9 3.0 3.1	3.1 3.3 3.4 3.6 3.7	3.6 3.8 4.0 4.1 4.3	4.2 4.4 4.6 4.8 5.0	4.7 4.9 5.1 5.4 5.6	5.2 5.5 5.8 6.0 6.2
	13.0 13.5 14.0 14,5 15.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.2 0.2 0.2	0.3 0.3 0.3 0.4 0.4	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	0.9 0.9 0.9 1.0 1.0	1.2 1.3 1.3 1.4 1.4	1.7 1.7 1.8 1.9	2.2 2.2 2.3 2.4 2.5	2.7 2.8 2.9 3.0 3.1	3.2 3.4 3.5 3.6 3.8	3.9 4.0 4.2 4.3 4.4	4.5 4.7 4.8 5.0 5.2	5.1 5.3 5.5 5.7 5.9	5.8 6.0 6.3 6.5 6.7	6.5 6.8 7.0 7.2 7.5
	15.5 16.0 16.5 17.0 17.5	0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.4 0.4 0.4 0.4	0.7 0.7 0.7 0.7 0.8	1.0 1.1 1.1 1.1 1.2	1.5 1.5 1.6 1.6 1.7	2.0 2.1 2.1 2.2 2.2	2.6 2.6 2.7 2.8 2.9	3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	3.9 4.0 4.1 4.2 4.4	4.6 4.7 4.9 5.0 5.2	5.4 5.5 5.7 5.9 6.0	6.1 6.3 6.5 6.7 6.9	6.9 7.2 7.4 7.6 7.8	7.8 8.0 8.2 8.5 8.8
	18.0 18.5 19.0 19.5 20.0	0.0 0.1 0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.4 0.5 0.5 0.5 0.5	0.8 0.8 0.8 0.8	1.2 1.2 1.3 1.3 1.3	1.7 1.8 1.8 1.9 1.9	2.3 2.4 2.4 2.5 2.6	3.0 3.1 3.1 3.2 3.3	3.7 3.8 3.9 4.0 4.1	4.5 4.6 4.8 4.9 5.0	5.3 5.5 5.6 5.8 5.9	6.2 6.4 6.6 6.7 6.9	7.1 7.3 7.5 7.7 7.9	8.1 8.3 8.5 8.7 9.0	9.0 9.2 9.5 9.8 10.0

^{1.} Obtain from the predictions the high water and low water, one of which is before and the other after the time for which the height is required. The difference between the times of occurrence of these tides is the duration of rise or fall, and the difference between heights is the range of tide for the above table. Find the difference between the nearest high or low water and the time for which the height is required.

2. Enter the table with the duration of rise or fall, printed in heavy-faced type, which most nearly agrees with the actual value, and on that horizontal line find the time from the nearest high or low water which agrees most nearly with the corresponding actual difference. The correction sought is in the column directly below on the line with the range of tide.

3. When the nearest tide is high water, subtract the correction.

^{4.} When the nearest tide is low water, add the correction.

GRAPHICAL METHOD

If the height of the tide is required for a number of times on a certain day the fill tide curve for the day, may be obtained by the *one-quarter*, *one-tenth rule*. The procedure is as follows:

- 1. On cross-section paper plot the high and low water points in the order of their occurrence for the day, measuring time horizontally and height vertically. These are the basic points for the curve.
- 2. Draw light straight lines connecting the points representing successive high and low waters.
- 3. Divide each of these straight lines into four equal parts. The halfway point of each line gives another point for the curve.
- 4. At the quarter point adjacent to high water, draw a vertical line above the point, and at the quarter point adjacent to low water, draw a vertical line below the point, making the length of these lines equal to one-tenth of the range between the high and low waters used. The points marking the ends of these vertical lines give two additional intermediate points for the curve.
- 5. Draw a smooth curve through the points of high and low waters and the intermediate points, making the curve well rounded near high and low waters. This curve will approximate the actual tide curve and heights for any time of the day may be readily scaled from it. The resulting graph is shown in Figure A-l.

CAUTION

Both methods presented are based on the assumption that the rise and fall conform to simple cosine curves. Therefore the heights obtained will be approximate. The roughness of approximation will vary as the tide curve differs from a cosine curve.




FIGURE A-1. Tidal Curve for Solution of the Problem.

Appendix B

T

Appendix B EQUINOXES, SOLSTICES, AND LUNAR PHASES 1995

The dates and times for Vernal and Autumnal Equinoxes and Summer and Winter Solstices during 1995 are listed in Table B-1. The 1995 dates and times for phases of the moon are given in Table B-2. Times are Pacific Standard Time, add 1 hour when Daylight Savings Time is in effect; add 2 hours for times in the Barking Sands area.

TABLE B-1. Equinoxes and Solstices, 1995, Point Mugu Area

Vernal Equinox	20 March	1814 PST	Beginning of Spring
			Day and night equal length
Summer Solstice	21 June	1234 PST	Beginning of Summer
			Greatest duration daylight
Autumnal Equinox	23 September	0413 PST	Beginning of Autumn
1		******	Day and night equal length
Winter Solstice	22 December	0017 PST	Beginning of Winter
***************************************	22 December	001/151	Greatest duration darkness
			Greatest duration darkness

TABLE B-2. Lunar Phases, 1995, Point Mugu Area

	JANU	IARY	FEBRI	IARY	MAI	PCH	API	2Π
	DATE		DATE		DATE		DATE	-
F O	•	0546	_	0454	•	0011	_	
First Quarter	8	0746	7	0454	9	0214	7	2135
Full Moon	16	1226	15	0415	16	1726	15	0408
Last Quarter	23	2058	22	0504	23	1210	21	1918
New Moon	30	1448			30	1809	29	0936
New Moon	1	0256			1	0348		
	M	AY	JU	NE	JU	LY	AUG	UST
	DATE	TIME	DATE	TIME	DATE	TIME	DATE	TIME
First Quarter	7	1344	6	0226	5	1202	3	1916
Full Moon	14	1248	12	2003	12	0249	10	1015
,Last Quarter	21	0336	19	1401	19	0310	17	1904
New Moon	29	0127	27	1650	27	0713	25	2031
	SEPTE	MBER	OCTO	BER	NOVE	MBER	DECE	MBER
	DATE	TIME		TIME	_	TIME		TIME
First Quarter	2	0103	1	0636				
Full Moon	8	1937	8	0752	6	2320	6	1727
Last Quarter	16	1309	16	0826	15	0340	14	2131
New Moon	24	0855	23	2036	22	0743	21	1822
First Quarter			30	1317	28	2228	28	1106

Because the earth's period of revolution about the sun (365.24+ days) is not evenly divisible by the moon's period of revolution about the earth (27.321 days), the dates and times of lunar phases, moonrise and moonset, and tidal data must be recomputed for each year. The following information, however, is based on geometrical relationships and holds true for all times:

- 1. The New Moon rises at sunrise, crosses the meridian at noon, and sets at sunset.
- 2. The First Quarter Moon rises at noon, crosses the meridian at sunset, and sets at sunrise.
- 3. The Full Moon rises at sunset, crosses the meridian at midnight, and sets at sunrise.
- 4. The Last Quarter Moon rises at midnight, crosses the meridian at sunrise and sets at noon.

Appendix C

NAWCWPNS TP 8065 **TABLE C-1 Sunrise and Sunset for Point Mugu (January-June)**

Sunrise, Sunset, and Duration of Twilight for Point Mugu, CA. 34°07′ N. 119°07′ W (January to June)

Note: All times are Pacific Standard Time. (120th meridian): Add 1 hour when Daylight Savings Time is in effect.

	January	February	March	Apri!	May	June	Ī
Date	Sun- Sun-	Sun- Sun-	Sun- Sun-		Sun- Sun-	Sun- Sun-	Date
Date	rise set	rise set	rise set	rise set	rise set	Iise set	
			1120 200	1			i ¦
1	0702 1658	0654 1727		1		C446 1903	
		0653 1728		1		C446 1903	
3	0703 1700	0652 1729	0623 1754	0541 1819	0505 1842	0445 1904	2
3	0703 1700	0652 1730	0622 1755	0540 1819	0504 1843	0445 1904	
4	0703 1700	0652 1730			0504 1843	0445 1904	ٔ ہ ے:
5	0703 1701	0651 1731	0621 1756	0539 1820	0503 1843:	C445 1905	5
<u>.</u> 6	0703 1702	0650 1732	0619 1757	0537 - 1821	0502 1844	0445 1905	
7	0703 1703	0649 1733	0618 1758	0536 1822	0502 1845	0445 1906;	7;
8	0703 1704	0648 1734			0501 1846		٤,
9	0703 1705	0647 1734	0615 1759	0533 1823	0500 1846	0444 1907	َ ي
10	0703 1705	0647 1735	0614 1800	0532 1824	0459 1847	0444 1907	10
11	0703 1706	0646 1736	0613 1801	0531 1825	0458 1848;	0444 1908	11.
12	0703 1707	0645 1737	0611 1802	0530 1825	0457 1849	0444 1908	. 12
13			0610 1802	0528 1826	0456 1849	0444 1909	13
14					0456 1850	0444 1909	14
					0455 1851		
, ,					0454 1852	0444 1910	15.
17	0702 1712				0453 1852	0444 1910	17
18			0603 1806	0522 1830	0453 1853	0445 1910	18
		1		0521 1831	0452 1854	0445 1911	19
20	0701 1715	0636 1745		0520 1832	0451 1855	0445 1911	20
21	0700 1716	0635 1746	0559 1809	0518 1832	0451 1844	0445 1911	21
				0517 1833	0450 1856	0445 1911	22
		i	0556 1810	0516 1834	0450 1857	0446 1911	23
1 .			0555 1811	0515 1835	0449 1857	0446 1912	24
1 .		i e	0554 1812	0514 1835	0449 1858	0446 1912	25
. :			0552 1813		0448 1859	0446 1912	25
1			0551 1813		0448 1900	C447 1912	27
			0550 1814	0511 1838	0447 1900	0447 1912	28
1			0548 1815	0509 1839	0447 1901]	(29
	0655 1725			0508 1839		C448 1912	30
	0655 1726		0546 1816		0446 1902	į	31
	:		Average	210725	Average	Average	
	Average			Average Twilight		Twilight	İ
	Twilight	Twilight	Twilight		1	C:vil:	i
	Civil:	Civil:	Civil:	Civil: 26 min.	:	29 min.	į
	27 min.	26 min.	25 min.			Nautical:	İ
i	Nautical:	Nautical:	Nautical: 54 min.	57 min.	61 min.	65 min.	İ
}	58 min	55 min.	54 min.	3/ 11111.	er mitir:		

NAWCWPNS TP 8065 TABLE C-2 Sunrise and Sunset for Point Mugu (July-December)

Sunset, Sunset, and Duration of Twilight for Point Mugu, CA. 34°07′ N. 119°07 W (July to December)

Note: All times are Pacific Standard Time (120th meridian): add 1 hour when Daylight Savings Time is in effect:

		ıly		just	Sep	tember	001	tober	: Nov	/ember	Dece	ember	-
Date	Sun-	Sun-	Sun-	Sun-	Sun-	Sun-			Sun-		·¦Sun-		Date
	rise	set	rise	set	rise	set	rise		rise	set	rise	set	Date
	0448		0507	1858	0530	1823	0551	1741	0616	1704	0644	1647	
	0449	1912	0508	1857	0530		0551		0617		0645	1647	í
	0449	1912	0509	1856	10531		0552		0618		0646	1647	
4	0450	1912	0510	1855	0532		0553		0619		0646	1647	
5	0450	1912	0510	1854	0532		0554		0620		0647	1647	
6	:0451	1911	0511		0533		0554		10621		0648	1647	
7	0451	1911	0512		0534		0555		0621		0649	1647	
8	0452		0512		0535		0556		0622		0650	1647	
9	0452	1911	0513		0535		0557		0623		0650	1647	
10	0453	1910	0514		0536		0557		0624		0651		
	j		ļ	1015		1010	0337	1/25	0024	1626	10021	1647	10
	0453		0515		0537		0558	1728	0625	1655	0652	1647	13
	0454		0515		0537		0559	1726	0626	1655	0653	1648	12
	0454		0516		0538	1806	0600	1725	. 0627	1654	0653	1648	13
	0455		0517		0539		1601	1724	0628	1653	0654	1648	14
	0456		0518	1844	0539	1803	0601	1723	0629		0655	1648	15
	0456		0518		0540	1802	0602		0630		0655	1649	16
	0457		0519	1841	0541	1801	0603	1720	0631		0656	1649	17
	0458		0520	1840	0541	1759	0604		0632		0657	1650	18
	0458	1907	0520	1839	0542		0605		0633		0657	1650	19
20	0459	19 06	0521	1838	0543		0606		0634		0658	1650	20
21	0500	1905	0522	1837	0544	1755	 0606	1715	0635	1650	0658	1651	
22	0500		0523		0544		0607		0636			1651	21
23	0501	1904			0545		0608		0637		0659	1651	22
	0502	1904			0546		0609		0637		0659	1652	23
	0502	1903			0546		0610		10638		0700	1653	24
	0503	1902			0547		0611		0639		0700	1653	25
	0504	1902			0548		0611		0640	1648		1654	26
	0504	1901			0549		0612		0640	1648		1654	27
	0505	1900	0528		0549		0613		0642	1647		1655	28
	0506	1859	0528	1825			0614			1647	0702	1656	29
	0507	1858		1824	0330	1/42	0615	1705	0643	1647	07 02	1656 1657	30 31
	Avera	70	D.		Augra	-	Nuc						
	Average Twilight				Average						Averag		
	Civil		Civil		Twilight			-	Twilig		Twilig		
İ					Civil		Civil		Civil:		Civil:		
		min.		min.		min.		min.		min.		min.	
ļ	Nauti	- 1	Nautio		Nauti		Nautio	cal:	Nautic		Nautio		
	63	min.	58	min.	5 5	min.	54	min.	57	min.	59	min.	

NAWCWPNS TP 8065 **TABLE C-3 Sunrise and Sunset for Barking Sands (January-June)**

Sunrise, Sunset, and Duration of Twilight for Barking Sands, Kauai, HI (January to June) 22°02′ N, 159°47′ W

Note: All times are Alaska-Hawaii Standard Time. (150th Meridian)

	January	February	March	April May		June	
Date	Sun- Sun-	Sun- Sun-	Sun-Sun-	Sun- Sun-	Sun- Sun-	Sun- Sun-	Date
	rise set	rise set	rise set	rise set	rise set	rise set	i !
						! !	
1	0718 1807	0718 1828	0700 1843	0632 1854	0607 1905	0555 1919	1
2	0719 1808	0717 1829	0659 1843	0631 1855	0607 1906	0555 1919	2
3	0719 1809	0717 1830	0659 1844	0630 1855	0606 1906	0555 1920	3
4	0719 1809	0716 1830	0658 1844	0629 1855	0606 1906	0555 1920	4
5	0719 1810	0716 1831	0657 1845	0628 1856	0605 1907	0555 1920	5
6	0720 1811	0715 1831	0656 1845	0627 1856	0604 1907	0555 1921	6
7	0720 1811	0715 1832	0655 1846	0627 1856	0604 1908	0555 1921	7
8	0720 1812	0714 1833	0654 1846	0626 1857		0555 1921	8
9	0720 1813	0714 1833	0653 1846	0625 1857	0603 1909	0555 1922	9
10	0720 1813	0713 1834	0653 1847	0624 1857	0602 1909	0555 1922	10
						-	
11	0720 1814	0713 1834		0623 1858	0602 1909	0555 1922	11
12	0721 1815	0712 1835	0650 1848	0621 1858	0601 1910	r i	12
13	0721 1815	0712 1835	0650 1848	0621 1858	0601 1910	0555 1923	13
14	0721 1816	0711 1836	0649 1848	0620 1859	0600 1911		14
15	0721 1817	0710 1836	0648 1848	0620 1859		0555 1924	15
16	0721 1818	0710 1837	0647 1849	0619 1859	0559 1912	0555 1924	16
17	0721 1818	0709 1837	0646 1849	0618 1900	0559 1912		17
18	0721 1819	0709 1838	0645 1850	0617 1900	0559 1913	0556 1925	18
19	0721 1820	0708 1838	0644 1850	0616 1900		0556 1925	19
20	0720 1820	0707 1839	0643 1850	0615 1901	0558 1914	0556 1925	20
			<u> </u>				
21		1	0642 1851	0615 1901	•	0556 1925	21
22			0641 1851			0557 1925	22
23	•		0641 1851		i e	0557 1926	23
24	0720 1823	I.	0640 1852			0557 1926	24
25	0720 1824		0639 1852	1		0557 1926	25
26	t .	ž.	!		•	0558 1926	26
27				1		0558 1926	27
1	0719 1826	L				0558 1926	28
29		0701 1843	i	•	1	0558 1926	29
1	0718 1827		0634 1854			0559 1927	30
31	0718 1828		0633 1854	0608 1905	0555 1918		31
	Average Average		Average	Average	Average	Average	
1	Twilight	Twilight	Twilight	Twilight	Twilight	Twilight	1
į	Civil:	Civil:	Civil:	Civil:	Civil:	Civil:	
1	24 min.	23 min.	22 min.	23 min.	24 min.	25 min.	
}	Nautical:	Nautical:	Nautical:	Nautical:	Nautical:	Nautical:	
1	51 min.	49 min.	45 min.	50 min.	53 min.	55 min.	!
1	or will.	1 42 milli	; 45 mill.	30		!	

TABLE C-4 Sunrise and Sunset for Barking Sands (July-December)

Sunrise, Sunset, and Duration of Twilight for Barking Sands, Kauai, HI $22^{\circ}02'$ N. $159^{\circ}47'$ W (July to December)

NOTE: All times are Alaska-Hawaii Standard Time (150th Meridian)

75 to		ly	Aug		Sept	ember		ober	Nov	vember	Dece	ember	,
Jate	Sun-		Sun-		- Sun-	Sun-	Sun-	Sun-	Sun-	Sun	- Sun-	Sun-	Dat
	rise	set	rise	set	rise	set	rise	set	rise	set	rise	set	1
	0559		0611		0622	1856	0630	1827	0643	180	2 0702	1755	
	0559	1927	0612	1919	0622		0631		0643		2 0702	1755	
	0600		0612	1918	0623	1854	0631		0644		1 0703	1755	1
4	0600	1927	0612		0623		0631		0645		1 0703	1755	
5	0600	1927	0613	1917	0623		0632		0645		0703	1755	
	0601	1927	0613		0623		0632		0646		0705	1756	
7	0601	1927	0614		0624		0632		0646		9 0705		I
8	0602		0614		0624		0633		0647		9 0706	1756	
9	0602		0614	1914	0624		0633		0647			1756	
10	0602		0615		0625		0633		0648		0707	1756	
			•			1047	,0033	1013	,0048	1/58	3 0 7 07	1757	1
	0603		0615	1913	0625	1846	0634	1818	0649	1758	3 0708	1757	1
	0603		0616	1912	0625	1845	0634	1817	0649		0709	1757	ī
	0603	1926	0616	1912	0625	1844	0634	1816	0650		0709	1758	ī
	0604		0616	1911	0626		0635		0650		1:0710	1758	ī
	0604		0617	1910	0626		0635		0651		0710	1758	1
	0605	1925	0617	1909	0626	1841	0636		0652		0711	1759	1
	0605		0617	1909	0626		0636		0652		0712	1759	1
18	0606		0618	1908	0627		0636		0653		0712	1800	1
	0606	1925	0618		0627		0637		0654		0713	1800	1
2 0	0606	1924	0618	1906	0627		0637		0654		0713	1800	2
21	0607	1924	0619	1905	0628	1836	0638	1010	0655	1366	,		
	0607		0619		0628		0638		0656		0714	1801	2.
	0608		0619		0628		0639				0714	1801	2
	0608		0620		0628		0639		0656		0715	1802	2:
	0608		0620		0629		0639		0657		0715	1803	24
	0609		0620		0629		0640		0658		0716	1803	2!
	0609		0621		0629		0640		0658		0716	1804	26
	0610		0621		0630				0659		0716	1804	2.
	0610		0621		0630	1829	0641		0700		0717	1805	28
	0610		0621		0630				0700		0717	1805	29
	0611		0622	1857		1828		1803	0701	1755	0718	1806	30
		1020		1037			0642	1803			0718	1807	31
	Average		Average		Average Twilight		Average		Average		Average		
	•	ulight Twilight		ht	TWILLIC	iht	Twilight		Twilight		Twilig		
	Civil:		Civil:		C1V11:		Civil:		Civil:		Civil:		
		min.		min.	22	min.	23	min.		min.		min.	
	Nautica		Nautic	al:	Nautic	al:	Nautic		Nautic	al:	Nautic		
	54	min.	50	mın.	48	min.	49	mın.			52	min.	

INITIAL DISTRIBUTION

EXTERNAL

1	Naval Air Warfare Center Headquarters, 1421 Jefferson Davis Highway,
	Arlington, VA 22243-6000
4	Naval Air Systems Command, Washington, DC 20361-4110
	AIR-00D4 (2)
	AIR-42
	AIR-540
2	Defense Technical Information Center, Cameron Station, Alexandria, VA 22304-6145
	DTIC-DDA
1	Naval Air Warfare Center Headquarters, 1421 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22243-6000
	NAWC L03
1	Commander Third Fleet, Staff Oceanographer, FPO AP 96601-6001
	(N7M)
4	Naval Facility Engineering Service Center, 560 Center Drive, Port Hueneme, CA 93043-4328
	ESC 61 (C. Matthews)
	ESC 122 (Technical Info Center)
	ESC 421 (E. Durlak) (2)
1	Naval Oceanography Command Facility, Naval Air Station, North Island,
	San Diego, CA 92135-5130
1	Commanding General, I Marine Expeditionary Force, Box 55300,
	Camp Pendelton, CA 92055-5300
	G7
1	Weather Service Office, HQ and HQ Squadron WX, Box 555151,
	Camp Pendelton, CA 92055-5151
1	Naval Western Oceanography Center, Box 113, Pearl Harbor, HI 96860-5050
1	Detachment 30, 6th Weather Wing, Vandenberg AFB, CA 93437
1	Antarctic Development Squadron SIX, Point Mugu, CA 93042-5014
1	Naval Air Reserve, Point Mugu, CA 93042-5018
14	Pacific Missile Range Facility, Hawaiian Area, P.O. Box 128, Barking Sands, Kekaha,
	Kauai, HI 96752-0128
	7000
	7002
	7030 (2)
	7300
	7320 (2)
	7322 (5)
	7330 (2)
1	National Weather Service, Weather Service Forecast Office, 520 North Elevar Street,
_	Oxnard, CA 93030
1	USDA Soil Conservation Service, P.O. Box 260, 3380 Somis Road, Somis, CA 93066
1	Ventura College, Biology Department, 4667 Telegraph Road, Ventura, CA 93003
	Mr. Thor Willsrud
3	County of Ventura, 800 South Victoria Avenue, Ventura, CA 93009
	Flood Control District
	Public Works Agency
	Sheriff's Department/Emergency Services
1	Camarillo Star, 1000 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93010
1	Dr. Victor Bobrow, OD, 461 West Fifth Street, Oxnard, CA 93030

INTERNAL

2	NAWCWPNS	2
	Code 000000D (RADM D. McKinney)	2
2	Code 00A000E (CAPT R. Hull) HARPOON/SLAM Program Office	3
	Code 4KL000E (CDR M. Sarigul-Klijn)	10
7	Archive Library	
_	Code 474540E	
1	Test & Evaluation	
7	Code 500000E (Mr. G. Wrout)	
7	Pacific Ranges and Facilities Department	
	Code 520000D (D. Bullard) (5)	
150	Code 521800E (LT E. Carlson) (2)	
150	Geophysics Analysis Code 521420E (C. Fisk)	
10	Surface Craft	
	Code 521900E (LCDR A. Buchanan)	
1	Test Operations Division	
	Code 521000E (W. Leslie)	
3	Metric and TSPI System Design Branch	
	Code 522K00E	
1	Design Section	
	Code 522110E (S. Revell)	
1	Data Processing Division	
5	Code 525220E (M. Burdullis)	
3	Threat/Target Systems Department	
2	Code 530000E (R. Wamagieris)	
-	Target Operations Division Code 532310E (J. Castro)	
5	Surface Targets Division	
	Code 532510E	
2	Aircraft Maintenance Department	
	Code 562000E (LCDR D. Laird)	
7	Information Security Operations Department	
	Code 741100E (W. Jenkins) (4)	
1	Code 744B00E (M. Flores) (3	
1	Naval Air Weapons Station	
1	Code 830000E (CAPT S. Laughter)	
•	Air Operations Officer Code 835000E (LCDR B. Cathey)	
1	Air Operations Administrative Office	
	Code 835D00E	
1	Air Traffic Control Facility	
	Code 835300E	
14	Environmental Division	
	Code 833200E (R. Dow) (2)	
	Code 833220E (T. Keeney) (12)	

Engineering Division
Code 833320E (S. Cervantes)
Facilities Management Engineering Division
Code 833430E (H. Qualls)
San Nicolas Island Department
Code 839000E (LCDR A. Eglen)